

1616.

Na osnovu člana 37 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list CG”, broj 78/18), Vlada Crne Gore je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**UREDBU
O IZMJENI UREDBE O POVJERAVANJU DIJELA
POSLOVA MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA JEDINICAMA
LOKALNE SAMOUPRAVE**

Član 1

U Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 87/18 i 28/19), u članu 4 riječi: „2020. godine“ zamjenjuju se riječima „2021. godine“.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5297

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

**Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.**

1617.

Na osnovu člana 37 Zakona o državnoj upravi („Službeni list CG“, broj 78/18) Vlada Crne Gore je 27. novembra 2020. godine bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

UREDBU

**O IZMJENAMA UREDBE O POVJERAVANJU DIJELA POSLOVA
MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA JAVNOM PREDUZEĆU ZA
UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE I JAVNOM PREDUZEĆU ZA
NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE**

Član 1

U Uredbi o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore („Službeni list CG“, br. 87/18 i 75/19), u članu 1 riječi: "odnosno odobrenja i urbanističko-tehničkih uslova iz člana 222 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) do donošenja Programa privremenih objekata za područje morskog dobra odnosno nacionalnih parkova" zamjenjuju se riječima: "Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20)".

Član 2

U članu 3 riječi: "2020. godine" zamjenjuju se riječima: "2021. godine".

Član 3

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5298

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1618.

Na osnovu člana 37 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list CG“ broj 78/18), a u vezi člana 88 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („ Službeni list Crne Gore, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Vlada Crne Gore, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, 27. novembra 2020 godine, donijela je

UREDBU

O POVJERAVANjU DIJELA POSLOVA MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA GLAVNOM GRADU PODGORICA

Član 1

Poslovi državne uprave iz nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji se odnose na davanje saglasnosti na idejno rješenje na zgrade bruto građevinske površine 3000 m² i više iz člana 88 stav 2 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata povjerava se Glavnom gradu Podgorica (u daljem tekstu Glavni grad).

Član 2

Finansijska sredstva za vršenje poslova iz člana 1 ove uredbe, obezbjeđuju se iz budžeta Glavnog grada.

Član 3

Organizaciju vršenja povjerenih poslova, broj i strukturu izvršilaca, utvrđuje nadležni organ Glavnog grada.

Član 4

Poslovi iz člana 1 ove uredbe, povjeravaju se na period od 1 godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanju u “Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5223

Podgorica, 27. novembar 2020. godine.

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1619.

Na osnovu čl. 267 i 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20) i člana 8 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“ („Službeni list CG“, br. 77/17, 19/18, 72/18, 70/19 i 77/20), Vada Crne Gore je, 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „SKIJALIŠTA CRNE GORE“

Član 1

U Statutu Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“ („Službeni list CG“, broj 88/17), u članu 3 stav 3 mijenja se i glasi:

„Sjedište Društva je u Mojkovcu, Trg Ljubomira Bakoča bb.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Adresa Društva za prijem pošte je Bulevar Revolucije broj 9, Podgorica.“

Član 2

Poslije člana 8 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 8a

Djelatnost Društva je:

- upravljanje skijalištima;
- upravljanje i organizovanje izgradnje, rekonstrukcija, održavanje i opremanje skijališta;
- pružanje usluga i uređivanje skijalištima u zimskom i ljetnjem periodu u skladu sa zakonom;
- organizovanje zaštite skijališta;
- ustupanje radova na obilježavanju i održavanju skijališta;
- organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom skijališta;
- obilježavanje i postavljanje signalizacije na skijalištu u skladu sa zakonom;
- upravljanje zemljištem, komunalnom, saobraćajnom, turističkom i drugom infrastrukturom na skijalištima;
- obezbeđivanje reda na skijalištu u skladu sa zakonom;
- davanje u zakup ili na korišćenje prostora, opreme i objekata na skijalištu, kojim upravlja u skladu sa zakonom;
- organizovanje studijskih posjeta u oblasti razvoja skijališta i planinskog turizma;
- promovisanje skijališta na domaćem i inostranom tržištu;
- organizovanje sportskih priredbi i podučavanje sportovima na skijalištu; i
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i statutom Društva.

Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo može da obavlja i sljedeće djelatnosti:

- 49.39 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
- 55.10 hoteli i sličan smještaj;
- 56.10 djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
- 56.29 ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
- 56.30 usluge pripremanja i posluživanja pića;
- 68.10 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 77.21 iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;
- 77.11 iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila;
- 77.12 iznajmljivanje i lizing kamiona;
- 79 djelatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti;
- 79.1 djelatnost putničkih agencija i tur-operatora;

- 79.11 djelatnost putničkih agencija;
- 79.12 djelatnost tur-operatora;
- 79.90 ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
- 82.30 organizovanje sastanaka i sajmova;
- 85.51 sportsko i rekreativno obrazovanje.

Član 8b

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva koja obezbjeđuje Osnivač i to: novčani ulog u iznosu od 110.000 eura, od čega 10.000 eura za osnivački ulog i 100.000 eura za početak poslovanja Društva.

Osnovni kapital Društva čini i nenovčani ulog u iznosu od 12.745.103,90 eura.“

Član 3

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:

„Izvršni direktor zastupa Društvo, pojedinačno.“

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-5269

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1620.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/0, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore je, 6. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU
NEPOKRETNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNOG PUTO M-3 (M-18)
ŠĆEPAN POLJE – NIKŠIĆ, DIONICA – JASENOVO POLJE - VIDROVAN

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Nikšić, i to:

KO Vir

1. kat. parcela broj 1054/4, šuma 6. klase u površini od 176 m², kat. parcela broj 1054/5, šuma 6. klase u površini od 15 m² i kat. parcela broj 1054/6, šuma 6. klase u površini od 91 m² upisane u listu nepokretnosti broj 128 kao svojina Međedović Gorčina Radomira;

2. kat. parcela broj 1062/5, pašnjak 6. klase u površini od 1017 m² i kat. parcela broj 1062/6, pašnjak 6. klase u površini od 121 m² upisane u listu nepokretnosti broj 152 kao svojina Međedović Miljana Nenad 1/2 i Međedović Miljana Predrag 1/2;

3. kat. parcela broj 1053/3, šuma 6. klase u površini od 277 m² upisana u listu nepokretnosti broj 148 kao svojina Međedović Miladina Veliše.

KO Šipačno 1

1. kat. parcela broj 45/3, neplodno zemljište u površini od 63 m² upisana u listu nepokretnosti broj 67 kao susvojina Mijatović Gojka Desanke 1/2 i Mijatović Batrića Slobodana 1/2;

2. kat. parcela broj 1, neplodno zemljište u površini od 475 m² i kat. parcela broj 2/3, neplodno zemljište u površini od 82 m² upisane u listu nepokretnosti broj 162 kao svojina Čolović Peja Jelene;

3. kat. parcela broj 4/4, neplodno zemljište u površini od 8 m² upisana u listu nepokretnosti broj 3 kao svojina Blagojević Neđeljka Milivoja;

4. kat. parcela broj 8/3, neplodno zemljište u površini od 11 m² i kat. parcela broj 8/4, neplodno zemljište u površini od 5 m² upisane u listu nepokretnosti broj 125 kao svojina Simanić Mihaila Jaglike;

5. kat. parcela broj 9/2, neplodno zemljište u površini od 2 m² upisana u listu nepokretnosti broj 99 kao svojina Perović Sava Miodraga.

6. kat. parcela broj 337/2, šuma 6. klase u površini od 30 m² upisana u listu nepokretnosti broj 46 kao svojina Jakić Mirka Zagorke;

7. kat. parcela broj 342/2, šuma 7. klase u površini od 72 m² upisana u listu nepokretnosti broj 154 kao svojina Čolović Vaska Mioljke;

8. kat. parcela broj 378/3, neplodno zemljište u površini od 62 m² upisana u listu nepokretnosti broj 130 kao svojina Stojanović Svetozara Radovana;

9. kat. parcela broj 388/2, neplodno zemljište u površini od 9 m² i kat. parcela broj 389/3, neplodno zemljište u površini od 115 m² upisane u listu nepokretnosti broj 62 kao svojina Mijanović Božidara Gorana;

10. kat. parcela broj 397/4, neplodno zemljište u površini od 127 m² i kat. parcela broj 397/3, neplodno zemljište u površini od 37 m² upisane u listu nepokretnosti broj 93 kao susvojina Mićović Joksima Marinka 1/3, Mićović Joksima Miladina 1/3 i Mićović Joksima Miodraga 1/3;

11. kat. parcela broj 507/2, neplodno zemljište u površini od 346 m² upisana u listu nepokretnosti broj 151 kao susvojina Čolović Bogdana Borislava 1/3, Čolović Mileve 1/3 i Čolović Milutina Miodraga 1/3;

12. kat. parcela broj 528/3, neplodno zemljište u površini od 12 m², kat. parcela broj 528/4, neplodno zemljište u površini od 22 m² i kat. parcela broj 528/5, neplodno zemljište u površini od 21 m² upisane u listu nepokretnosti broj 74 kao svojina Mijatović Vukote Todora;

13. kat. parcela broj 538/2, neplodno zemljište u površini od 32 m² upisana u listu nepokretnosti broj 94 kao svojina Mićović Bosiljke;

14. kat. parcela broj 544/3, neplodno zemljište u površini od 4 m² upisana u listu nepokretnosti broj 95 kao svojina Mićović Spasoja Mileve;

15. kat. parcela broj 586/2, šuma 4 klase u površini od 295 m² upisana u listu nepokretnosti broj 57 kao svojina Marić Radoja Velimira.

KO Šipačno 2

1.kat. parcela broj 1529/3, šuma 6. klase u površini od 781 m² upisana u listu nepokretnosti broj 222 kao svojina Čolović Peja Jelene;

2. kat. parcela broj 1530/2, šuma 6. klase u površini od 394 m² upisana u listu nepokretnosti broj 86 kao svojina Mijatović Đorđija Danila;

3. kat. parcela broj 1531/2, šuma 6. klase u površini od 3061 m² i kat. parcela broj 1985/2, šuma 6 klase u površini od 2397 m² upisane u listu nepokretnosti broj 151 kao svojina Perović Sava Milorada.

4. kat. parcela broj 1540/2, šuma 6. klase u površini od 1410 m² upisana u listu nepokretnosti broj 3 kao svojina Minić Neđeljka Vukosave;

5. kat. parcela broj 1541/2, šuma 6. klase u površini od 1706 m² upisana u listu nepokretnosti broj 262 kao svojina Čolović Milenka Milete;

6. kat. parcela broj 1542/2, šuma 6. klase u površini od 238 m² i kat. parcela broj 1982/2, šuma 6. klase u površini od 931 m² upisane u listu nepokretnosti broj 163 kao svojina Simanić Mihaila Jaglike;

7. kat. parcela broj 1980/2, šuma 6. klase u površini od 1726 m² i kat. parcela broj 1980/3, šuma 6 klase u površini od 771 m² upisane u listu nepokretnosti broj 273 kao svojina Minić Tihomira Slavka;

8. kat. parcela broj 1986/2, šuma 6 klase u površini od 53 m² i kat. parcela broj 1986/3, šuma 6. klase u površini od 87 m² upisane u listu nepokretnosti broj 171 kao susvojina Stojanović Ilije Milorada 1/4, Stojanović Ilije Rada 1/4, Stojanović Ilije Rajka 1/4 i Stojanović Ilije Spasoja 1/4;

9. kat. parcela broj 1987/2, krš, kamenjar u površini od 316 m² upisana u listu nepokretnosti broj 217 kao susvojina Čolović Ratka Boška 1/3, Čolović Krsta Mihaila 1/3 i Čolović Krsta Radivoja 1/3;

10. kat. parcela broj 1988/2, krš, kamenjar u površini od 591 m² upisana u listu nepokretnosti broj 219 kao svojina Čolović Vaska Mioljke;

11. kat. parcela broj 1989/2, krš, kamenjar u površini od 1074 m² i kat. parcela broj 1989/3, krš kamenjar u površini od 16 m² upisane u listu nepokretnosti broj 211 kao svojina Čolović Milutina Bogdana;

12. kat. parcela broj 1997/2, šuma 6. klase u površini od 924 m² upisana u listu nepokretnosti broj 168 kao svojina Stojanović Božidara Radomira;

13. kat. parcela broj 1998/2, šuma 6. klase u površini od 1968 m² i kat. parcela broj 2136/3, krš, kamenjar u površini od 3536 m² upisane u listu nepokretnosti broj 145 kao susvojina Mićović Joksima Marinka 1/3, Mićović Joksima Miladina 1/3 i Mićović Joksima Miodraga 1/3;

14. kat. parcela broj 1999/3, šuma 6. klase u površini od 3482 m² upisana u listu nepokretnosti broj 86 kao svojina Mijatović Đorđija Danila;

15. kat. parcela broj 2137/3, krš, kamenjar u površini od 839 m² upisana u listu nepokretnosti broj 221 kao svojina Čolović Mileve;

16. kat. parcela broj 2151/2, krš, kamenjar u površini od 1189 m² upisana u listu nepokretnosti broj 106 kao svojina Mijatović Vukote Todora;

17. kat. parcela broj 2152/2, šuma 6. klase u površini od 232 m² i kat. parcela broj 2154/2, šuma 6 klase u površini od 242 m² upisane u listu nepokretnosti broj 141 kao svojina Mićović Bosiljke;

18. kat. parcela broj 2155/2, krš, kamenjar u površini od 1685 m² upisana u listu nepokretnosti broj 143 kao svojina Mićović Spasoja Mileve;

19. kat. parcela broj 2168/2, šuma 6. klase u površini od 127 m², kat. parcela broj 2168/3, šuma 6. klase u površini od 23 m² i kat. parcela broj 2168/4, šuma 6. klase u površini od 84 m² upisane u listu nepokretnosti broj 260 kao svojina Čolović Stanka;

20. kat. parcela broj 2169/2, šuma 6. klase u površini od 371 m², kat. parcela broj 2169/3, šuma 6. klase u površini od 35 m², kat. parcela broj 2169/4, šuma 6. klase u površini od 64 m², kat. parcela broj 2169/5, šuma 6. klase u površini od 9 m² i kat. parcela broj 2169/6, šuma 6. klase u površini od 197 m² upisane u listu nepokretnosti broj 32 kao susvojina Vukićević Vojina Milorada 1/2 i Vukićević Vojina Slavka 1/2;

21. kat. parcela broj 2171/2, šuma 6. klase u površini od 542 m² i kat. parcela broj 2174/4, šuma 6. klase u površini od 1563 m² upisane u listu nepokretnosti broj 75 kao svojina „Bonibo“ D.O.O. Nikšić.

KO Jasenovo Polje

1.kat. parcela broj 665/2, livada 7. klase u površini od 51 m², kat. parcela broj 674/2, livada 7. klase u površini od 6 m² i kat. parcela broj 726/2, livada 7. klase u površini od 9 m² upisane u listu nepokretnosti broj 87 kao svojina Todorović Ilije Mare;

2. kat. parcela broj 722/2, njiva 6. klase u površini od 5 m², kat. parcela broj 724/2, livada 7. klase u površini od 3 m² i kat. parcela broj 724/3, livada 7. klase u površini od 36 m² upisane u listu nepokretnosti broj 76 kao svojina Todorović Mirka Spasoja;

3. kat. parcela broj 701/2, livada 7. klase u površini od 5 m², kat. parcela broj 699/2, pašnjak 6. klase u površini od 30 m² i kat. parcela broj 699/3, pašnjak 6. klase u površini od 118 m² upisane u listu nepokretnosti broj 59 kao svojina Todorović Tomislava Gorana;

4. kat. parcela broj 741/2, pašnjak 5. klase u površini od 7 m² upisana u listu nepokretnosti broj 121 kao susvojina Todorović Dragomira Borisa 1/2 i Todorović Dragomira Petra ½;

5. kat. parcela broj 754/2, pašnjak 5. klase u površini od 1 m², kat. parcela broj 696/2, livada 7. klase u površini od 16 m², kat. parcela broj 696/3, livada 7. klase u površini od 19 m² i kat. parcela broj 695/2, krš, kamenjar u površini od 54 m² upisane u listu nepokretnosti broj 27 kao svojina Đoković Lazara Mirka;

6. kat. parcela broj 694/3, livada 7. klase u površini od 20 m², kat. parcela broj 757/2, livada 7. klase u površini od 1 m² i kat. parcela broj 757/3, livada 7. klase u površini od 7 m² upisane u listu nepokretnosti broj 35 kao svojina Lazović Milana Boška;

7. kat. parcela broj 893/2, krš, kamenjar u površini od 67 m² i kat. parcela broj 895/2, livada 7. klase u površini od 102 m² upisane u listu nepokretnosti broj 61 kao svojina Todorović Sava Ljuba;

8. kat. parcela broj 786/2, šuma 5. klase u površini od 21 m² upisana u listu nepokretnosti broj 37 kao susvojina Malović Veska 1/3, Malović Željka 1/3 i Malović Vesne 1/3;

9. kat. parcela broj 892/2, neplodno zemljište u površini od 27 m², kat. parcela broj 891/3, neplodno zemljište u površini od 81 m², kat. parcela broj 892/3, neplodno zemljište u površini od 2 m² i kat. parcela broj 892/4, neplodno zemljište u površini od 5 m² upisane u listu nepokretnosti broj 109 kao svojina „Eventus“ D.O.O. Nikšić;

10. kat. parcela broj 840/2, krš, kamenjar u površini od 67 m² upisana u listu nepokretnosti broj 15 kao svojina Đoković Mirka Vukašina;

11. kat. parcela broj 833/2, šuma 5. klase u površini od 97 m² upisana u listu nepokretnosti broj 118 kao svojina Todorović Mila Mlađena;

12. kat. parcela broj 818/2, šuma 5. klase u površini od 17 m² upisana u listu nepokretnosti broj 95 kao susvojina Todorović Toma Jagoša 1/3, Todorović Toma Obrada 1/3 i Todorović Toma Đordžija 1/3;

13. kat. parcela broj 817/3, šuma 5. klase u površini od 170 m² upisana u listu nepokretnosti broj 62 kao susvojina Todorović Jovana Aleksandra 1/9, Todorović Peka Branka 1/3, Durasin Jovana Danijele 1/9, Pekić Olge 1/3 i Todorović Jovana Pera 1/9.

Član 2

Svrha eksproprijacije je rekonstrukcija magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan Polje – Nikšić, dionica Jasenovo Polje - Vidrovan.

Član 3

Korisnik eksproprijacije je Država Crna Gora – Uprava za saobraćaj.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovešće Uprava za nekretnine.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4984

Podgorica , 6. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1621.

Na osnovu člana 14 Zakona o eksproprijaciji („Službeni list RCG“, br. 55/00, 12/02 i 28/06 i „Službeni list CG“, br. 21/08, 30/17 i 75/18), Vlada Crne Gore je, 6. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U **O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU** **NEPOKRETNOSTI U CILJU EMITOVARJA PROGRAMA JAVNOG SERVISA** **RTCG, SA EMISIONOG PUNKTA "KANjE"**

Član 1

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti u Opštini Bijelo Polje, i to:

KO Dobrakovo

1. dio kat. parcele broj 323/3 (novi broj 323/4), šuma 3. klase u površini od 228,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 72 kao svojina Hasanović Lutvo Djulke,
2. dio kat. parcele broj 316 (novi broj 316/4), njiva 7. klase u površini od 124,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 56 kao susvojina Hasanović Vehbija Huseina 1/4, Hasanović Vehbija Kasima 1/4, Hasanović Vehbija Rasima 1/4 i Hasanović Vehbija Redža 1/4,
3. dio kat. parcele broj 318 (novi broj 318/3), livada 7. klase u površini od 44,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 163 kao svojina Hasanović Mulaz Rifata,
4. dio kat. parcele broj 316 (novi broj 316/5), njiva 7. klase u površini od 202,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 56 kao susvojina Hasanović Vehbija Huseina 1/4, Hasanović Vehbija Kasima 1/4, Hasanović Vehbija Rasima 1/4 i Hasanović Vehbija Redža 1/4,
5. dio kat. parcele broj 309 (novi broj 309/2), njiva 7. klase u površini od 68,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 61 kao svojina Hasanović Zeko Nafe,
6. dio kat. parcele broj 286 (novi broj 286/2), njiva 7. klase u površini od 47,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 80 kao susvojina Hasanović Ramo Džema 4/15, Šabanović Ramo Hasibe 1/10, Kujović Ramo Izete 1/10, Hasanović Ramo Refika 4/15 i Hasanović Ramo Šućra 4/15,
7. dio kat. parcele broj 308 (novi broj 308/2), voćnjak 4. klase u površini od 39,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 61 kao svojina Hasanović Zeko Nafe,
8. dio kat. parcele broj 287 (novi broj 287/3), voćnjak 4. klase u površini od 149,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 80 kao susvojina Hasanović Ramo Džema 4/15, Šabanović Ramo Hasibe 1/10, Kujović Ramo Izete 1/10, Hasanović Ramo Refika 4/15 i Hasanović Ramo Šućra 4/15,
9. dio kat. parcele broj 289 (novi broj 289/2), šuma 5. klase u površini od 16,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 56 kao susvojina Hasanović Vehbija Huseina 1/4, Hasanović Vehbija Kasima 1/4, Hasanović Vehbija Rasima 1/4 i Hasanović Vehbija Redža 1/4,
10. dio kat. parcele broj 290 (novi broj 290/3), voćnjak 4. klase u površini od 155,0 m² upisana u listu nepokretnosti broj 56 kao susvojina Hasanović Vehbija Huseina 1/4, Hasanović Vehbija Kasima 1/4, Hasanović Vehbija Rasima 1/4 i Hasanović Vehbija Redža 1/4.

Član 2

Eksproprijacija se vrši u cilju omogućavanja emitovanja programa javnog servisa RTCG, sa emisionog punkta "Kanje".

Član 3

Korisnik eksproprijacije je "RADIO-DIFUZNI CENTAR" DOO Podgorica.

Član 4

Postupak eksproprijacije nepokretnosti iz člana 1 ove odluke, sprovešće Uprava za nekretnine.

Član 5

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-4985

Podgorica, 6. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1622.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U

**O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI GLAVNOM GRADU PODGORICA ZA
RAZMJENU NEPOKRETNOSTI SA PORODICAMA ĆERIĆ I KOJAŠEVIĆ**

1. Daje se prethodna saglasnost Glavnom gradu Podgorica za razmjenu nepokretnosti sa porodicama Ćerić i Kojašević i to:

- katastarske parcele broj 3906/51, livada 1. klase, površine 636 m² i
 - katastarske parcele broj 3906/117, livada 1. klase, površine 9 m², upisane u list nepokretnosti broj 3217, KO Podgorica III, po procijenjenoj vrijednosti od 300,00 €/m², odnosno ukupno 193.500,00 €, kojima raspolaže Glavni grad Podgorica, sa
 - katastarskom parcelom broj 3460/1, vinograd 2. klase, površine 392 m²,
 - katastarskom parcelom broj 3460/2, vinograd 2. klase, površine 45 m²,
 - katastarskom parcelom broj 3460/3, vinograd 2. klase, površine 50 m², upisanim u list nepokretnosti broj 7231, KO Podgorica III,
 - katastarskom parcelom broj 3459/1, livada 1. klase, površine 2.163 m²,
 - katastarskom parcelom broj 3459/2, livada 1. klase, površine 37 m², upisanim u list nepokretnosti broj 6814, KO Podgorica III,
 - katastarskom parcelom broj 3458/1, njiva 1. klase, površine 351 m², upisanom u list nepokretnosti broj 6815, KO Podgorica III i
 - katastarskom parcelom broj 3458/2, njiva 1. klase, površine 350 m², upisanom u list nepokretnosti broj 6904, KO Podgorica III i
- po procijenjenoj vrijednosti od 215,00 €/m², što za ukupnu površinu od 3.388 m² ukupno iznosi 728.420,00 €, koje su u svojini/susvojini porodica Ćerić i Kojašević.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5259

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1623.

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

**O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA OPŠTINI BIJELO POLJE RADI
OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA – PROSTORNOG SMJEŠTAJA JAVNOG
PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DJELATNOST „LIM“**

1. Vlada Crne Gore prenosi pravo raspolažanja na nepokretnostima Opštini Bijelo Polje, radi ostvarivanja javnog interesa – prostornog smještaja javnog preduzeća za komunalnu djelatnost „Lim“ i to na:

- katastarskoj parceli broj 303/3, dvorište, površine 4.100 m²,
- katastarskoj parceli, broj 303/3, broj zgrade 1, poslovne zgrade u privredi, površine 997 m²;
- katastarskoj parceli broj 303/4, dvorište, površine 601 m²,
- katastarskoj parceli, broj 303/5, broj zgrade 1, poslovne zgrade u privredi, površine 318 m²;
- katastarskoj parceli broj 303/9, dvorište, površine 113 m²,
- katastarskoj parceli broj 303/10, dvorište, površine 38 m²,
- katastarskoj parceli broj 303/11, dvorište, površine 1 m², sa objektima:
 - na katastarskoj parceli broj 303/3, broj zgrade 1, poslovne zgrade u privredi, površine 997 m² i
 - na katastarskoj parceli broj 303/5, broj zgrade 1, P1, poslovne zgrade u privredi, površine 318 m², poslovni prostor PD1, površine 318 m² I poslovni prostor PD2, površine 318 m²,

u obimu prava 371/6189, sve upisano u list nepokretnosti broj 2358, KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5203

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1624.

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

O D L U K U
O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANjA NA
NEPOKRETNOSTI OPŠTINI GUSINjE RADJ
OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA – IZGRADNjE DJEČJEG IGRALIŠTA

1. Vlada Crne Gore prenosi pravo raspolažanja na nepokretnosti Opštini Gusinje radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje dječjeg igrališta, i to na dijelu katastarske parcele broj 778/1, u površini od 500 m², koja po ovjerenom elaboratu uslovne parcelacije koji je izradio „Progres MV“ d.o.o. Berane ima parcelarni broj 778/9, upisane u list nepokretnosti broj 371, KO Gusinje, Opština Gusinje.

2. Odluka će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 07-5258

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1625.

Na osnovu člana 9 Zakona o autoputu Bar-Boljare ("Službeni list CG", broj 52/14), Vlada Crne Gore, je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA REVIZIJU
IDEJNOG PROJEKTA ZA DIONICU MATEŠEVO-ANDRIJEVICA I IDEJNOG
PROJEKTA ZA DIONICU SMOKOVAC-FARMACI AUTOPUTA BAR-BOLJARE**

Član 1

U Odluci o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog projekta za dionicu Mateševo-Andrijevica i idejnog projekta za dionicu Smokovac-Farmaci autoputa Bar-Boljare („Službeni list CG”, broj 5/19), u članu 1 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) Vukašin Gredić - izvjestilac za oblast geološke podloge i elaborati, deponije, pozajmišta, kamenolomi;”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-5303

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1626.

Na osnovu člana 9 Zakona o autoputu Bar-Boljare ("Službeni list CG", broj 52/14), Vlada Crne Gore, je 27. novembra 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DRŽAVNE KOMISIJE ZA REVIZIJU
IDEJNOG RJEŠENJA ZA DIONICU ANDRIJEVICA-BOLJARE**

Član 1

U Odluci o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog rješenja za dionicu Andrijevica-Boljare („Službeni list CG”, broj 92/20), u članu 1 stav 2 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) Draško Kilibarda, dipl. inž. geol., izvjestilac za geologiju;”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 07-5304

Podgorica, 27. novembra 2020. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Duško Marković, s.r.

1627.

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 13/07, 79/08, 86/09, 78/10, 14/12, 62/13, 8/15, 22/17 i 42/19), Ministarstvo finansija donijelo je

**PRAVILNIK
O USKLAĐIVANJU IZNOSA NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE ZA PLAĆANJE
DOPRINOSA ZA 2020. GODINU**

Član 1

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini, usklađuje se stopom rasta prosječne zarade u Crnoj Gori u 2019. godini i iznosi 53.858,00 €.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 04-19732/1

Podgorica, 24. novembar 2020. godine

Ministar,
Darko Radunović, s.r.

1628.

Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05 i "Službeni list CG", br. 59/11 i 56/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

ODLUKU O NEPREDUZIMANJU IZRADE STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA STRATEGIJU UPRAVLjANJA KVALITETOM VAZDUHA ZA PERIOD 2021-2029. GODINA

1. Ne preduzima se izrada strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju upravljanja kvalitetom vazduha za period 2021-2029. godina (u daljem tekstu: Strategija).
2. Strategija je strateški dokument iz oblasti zaštite životne sredine čiji je osnovni cilj unapređenje stanja životne sredine.
3. Strategijom su utvrđene aktivnosti za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu, aktivnosti koje su već obuhvaćene drugim strateškim dokumentima iz oblasti energetike, saobraćaja, kao i aktivnosti koje se odnose na unapređenje praćenja stanja životne sredine za koje nije potrebno sprovođenje strateške procjene uticaja na životnu sredinu.
4. U dokumentu je sadržan predlog mjera za zaštitu i unapređenje stanja životne sredine, odnosno kvaliteta vazduha i zdravlja ljudi.
5. Osnovni cilj Strategije je poboljšanje kvaliteta vazduha, kojim se pozitivno, sinergijski utiče na sve ostale segmente životne sredine, kvalitet voda, klimatske promjene, biodiverzitet i zdravlje ljudi.
6. Aktivnosti koje su predložene Akcionim planom za period 2021-2029. godina, kao i aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu rezultat su najboljih praksi korišćenih u državama Evropske unije sa visokim stepenom smanjivanja negativnih efekata na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
7. Kriterijumi na osnovu kojih je donijeta odluka o nesprovođenju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju su sljedeći:
 - strategija je u potpunosti usklađena sa Strategijom održivog razvoja do 2030. godine;
 - cilj Strategije je unapređenje kvaliteta vazduha koje donosi isključivo pozitivne uticaje na vazduh, vode, more, zemljiste, klimu, biljni i životinjski svijet, staništa i biodiverzitet, zaštićena prirodna dobra, stanovništvo i zdravlje ljudi, gradove i druga naselja, kulturnu baštinu, druge prirodne i stvorene vrijednosti;
 - aktivnosti predviđene Strategijom nemaju negativne uticaje na ionizujuća i nejonizujuća zračenja, buku i vibracije, infrastrukturne, industrijske i druge objekte;
 - Strategija nema uticaj na planske dokumente iz oblasti planiranja prostora;
 - vjerovatnoća negativnih uticaja, njihov intenzitet, složenost i reverzibilnost, imajući u vidu vremensku i prostornu dimenziju strateškog dokumenta, je minimalna;
 - zagađujuće materije u vazduhu padaju na tlo, vodne površine, fasade zgrada i biljni pokrivač, negativno utiču na biodiverzitet i zdravlje ljudi i pojačavaju negativne uticaje klimatskih promjena, tako da se smanjenjem emisija i koncentracija zagađujućih materija u vazduhu postižu multiplikativni pozitivni efekti čija je kumulativna i sinergijska priroda od značaja za unapređenje životne sredine i zdravlje ljudi, naročito u gusto naseljenim oblastima, zonama gdje je kvalitet vazduha ugrožen ali i zaštićenim područjima i oblastima od prirodnog, kulturnog i drugog značaja;
 - realizacija aktivnosti i sprovođenje mjera predloženih Strategijom, neće imati negativne prekogranične uticaje na životnu sredinu susjednih država.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:12-455/42
Podgorica, 24. novembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1629.

Na osnovu člana 41 st. 7 i 8 i člana 43 st. 7 i 8 Zakona o hemikalijama („Službeni list CG“, broj 51/17), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽEM SADRŽAJU PRETHODNOG OBAVJEŠTAVANJA ZA IZVOZ HEMIKALIJA**

Član 1

U Pravilniku o bližem sadržaju prethodnog obavještenja za izvoz hemikalija ("Službeni list CG", broj 61/17), Prilozi 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase:

PRILOG 1

Lista hemikalija koje podliježu postupku prethodnog obavještavanja

Hemikalija	CAS broj	Einec No	Oznaka KN	Podkategorija	Ograničenje upotrebe (2)	Zemlje za koje nije potrebno obavještenje
1,1-Dihloroeten	75-35-4	200-864-0	Ex 2903 29 00	i(2)	sr	
1,1,1-Trihloroetan	71-55-6	200-756-3	Ex 29 03 19 00	i(2)	b	
1,1,2-Trihloroetan	79-00-5	201-166-9	Ex 29 03 19 00	i(2)	sr	
1,1,1,2-Tetrahloroetan	630-20-6	211-135-1	Ex 29 03 19 00	i(2)	sr	
1,1,2,2-Tetrahloroetan	79-34-5	201-197-8	Ex 29031900	i(2)	sr	
1,2-Dibromometan (Etilen dibromid)	106-93-4	203-444-5	2903 31 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular na www.pic.int
1,2-Dihloroetan (etilen dihlorid)	107-06-2	203-458-1	2903 15 00	p(1)-p(2) i(2)	b-b b	PIC cirkular nat www.pic.int
Cis- 1,3-dihloropropen ((1Z)-1,3-dihloroprop-1-en)	10061-01-5	233-195-8	Ex 2903 29 00	p(1)-p(2)	b-b	
1,3-dihloropropen (1) (+)	542-75-6	208-826-5	Ex 2903 29 00	p(1)	b	
2-aminobutan	13952-84-6	237-732-7	Ex 2921 19 99	p(1)-p(2)	b-b	
2-Naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli (+)	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i ostali	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i ostali	2921 45 00	i(1) i(2)	b b	
2-Naftilosiacetatna kiselina	120-23-0	204-380-0	Ex 2918 99 90	p(1)	b	
2,4,5-T i njegove soli i estri (#)	93-76-5 i ostale		2918 91 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
3-deken-2-on (+)	10519-33-2	234-059-0	Ex 2914 19 90	p(1)	b	
4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove sole (+)	92-67-1, 2113-61-3 i ostale	202-177-1 i ostale	Ex 2921 49 00 90	i(1) i(2)	b b	
4-Nitrobifenil (+)	92-93-3	202-204-7	Ex 2904 20 00 90	i(1) i(2)	b b	
5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (+)	81-15-2	201-329-4	Ex 2904 20 00 90	i(1) - i(2)	sr	
Acefat (+)	30560-19-1		Ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Acetohlor (+)	34256-82-1		Ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Acifluorfen	50594-66-6		Ex 2918 99 90	p(1)-p(2)	b-b	
Alahlor (#)	15972-60-8	240-110-8	2924 25 00	p(1)	b	
Aldkarb (#)	116-06-3		2930 80 00	p(1)-p(2)	b-b	

Ametrin	834-12-8	212-634-7	Ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	b-b	
Amitraz (+)	33089-61-1		Ex 2925 29 00 90	p(1)-p(2)	b-b	
Amitrol (+)	61-82-5	200-521-5	Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Antrakvinon (+)	84-65-1	201-549-0	2914 61 00	p(1)-p(2)	b-b	
Jedinjena arsena				p(2)	sr	
Asulam (+)	3337-71-1 2302-17-2		Ex 2935 90 90	p(1)	b	
Azbestna vlakna (+):	1332-21-4 i ostale	603-721-4	Ex 2524 90 00			PIC cirkular www.pic.int
Krokidolit (#)	12001-28-4	601-649-8	2524 10 00	i	b	
Amozit (#)	12172-73-5	601-801-3	Ex 2524 90 00	i	b	
Antofilit (#)	77536-67-5	616-472-1	Ex 2524 90 00	i	b	
Aktinolit (#)	77536-66-4	616-471-6	Ex 2524 90 00	i	b	
Tremolit (#)	77536-68-6	616-473-7	Ex 2524 90 00	i	b	
Krizotil (+)	12001-29-5 ili 132207-32-0	601-650-3	Ex 2524 90 00	i	b	
Atrazin (+)	1912-24-9	217-617-8	Ex 2933 69 10	p(1)	b	
Azinfos-etil	2642-71-9	220-147-6	Ex 2933 99 80 90	p(1)-p(2)	b-b	
Azinfos-metil (#)	86-50-0	201-676-1	2933 92 00	p(1)	b	
Azociklotin (+)	41083-11-8		Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Benfurakarb (+)	82560-54-1		Ex 2932 99 00 90	p(1)	b	
Bensultap	17606-31-4		Ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Benzen (3)	71-43-2	200-753-7	2902 20 00	i(2)	sr	
Benzidin i njegove soli (+)	92-87-5, 36341-27-2 i	202-199-1, 252-	Ex 2921 59 90	i(1)-i(2)	sr-b	
Benzidin derivati (+)	ostale	984-8 i ostale		i(2)	b	
Benzil butil ftalat (+)	85-68-7	201-622-7	Ex 2917 34 00	i(1) - i(2)	sr	
Beta-cipermetrin (+)	1224510-29-5	266-492-6	Ex 2926 90 70	p(1)	b	
Binapakril (#)	485-31-4	207-612-9	2916 16 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Bitertanol (+)	55179-31-2		Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Butralin (+)	33629-47-9	251-607-4	Ex 2921 49 00 90	p(1)	b	
Kadmijum i njegova jedinjenja	7440-43-9 i ostale	231-152-8 i ostale	8107	i(1)	sr	
Kadusafos (+)	95465-99-9		Ex 2930 90 98 90	p(1)	b	
Kalciferol	50-14-6	200-014-9	Ex 2936 29 00	p(1)	b	
Kaptafol (#)	2425-06-1	219-363-3	2930 80 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Karbaril (+)	63-25-2	200-555-0	Ex 2924 29 70 90	p(1)-p(2)	b-b	
Karbendazim	10605-21-7	234-232-0	Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Karbofuran (#)	1563-66-2	216-353-0	Ex 2932 99 00 90	p(1)	b	
Ugljen tetrachlorid	56-23-5	200-262-8	2903 14 00	i(2)	b	
Karbosulfan (+)	55285-14-8		Ex 2932 99 00 90	p(1)	b	

Kartap	15263-53-3		Ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	b-b	
Kinometionat	2439-01-2	219-455-3	Ex 2934 99 90 90	p(1)-p(2)	b-b	
Hlorat (+)	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 i ostale	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 Ex 2843 29 00 90	p(1)	b	
Hlordimeform (#)	6164-98-3		2925 21 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Hlorfenapikrin (+)	122453-73-0		Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Hlorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	Ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Hlormefos	24934-91-6		Ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Hlorobenzilat (#)	510-15-6	208-110-2	2918 18 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Hloroform	67-66-3	200-663-8	2903 13 00	i(2)	b	
Hloropikrin (+)	76-06-2	200-930-9	2904 91 00	p(1)	b	
Hlortal-dimetil (+)	1861-32-1		Ex 2917 39 95	p(1)	b	
Hlozolinat (+)	84332-86-5		Ex 2934 99 90 90	p(1)-p(2)	b-b	
Kolekalciferol	67-97-0	200-673-2	Ex 2936 29 00	p(1)	b	
Cinidon-etil (+)	142891-20-1		Ex 2925 19 95	p(1)	b	
Koumafuril	117-52-2		Ex 2932 20 90	p(1)-p(2)	b-b	
Kreozot i kreozotu slične supstance	8001-58-9	232-287-5	2707 91 00			
	61789-28-4	263-047-8	2707 91 00			
	84650-04-4	283-484-8	2707 40 00 2707 50 00			
	90640-84-9	292-605-3	2707 91 00			
	65996-91-0	266-026-1	Ex 3807 00 90 Ex 2707 99 19	i(2)	b	
	90640-80-5	292-602-7	Ex 2707 99 20			
	65996-85-2	266-019-3	Ex 2707 99 80			
	8021-39-4	232-419-1	Ex 3807 00 90			
	122384-78-5	310-191-5	3807 00 90			
Krimidin	535-89-7		Ex 2933 59 95 90	p(1)	b	
Cijanamid (+)	420-04-2	206-992-3	Ex 2853 90 90	p(1)	b	
Cijanazin	21725-46-2	244-544-9	Ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	b-b	
Cibutrin (+)	28159-98-0	248-872-3	Ex 2933 69 80	p(2)	b	
Ciklanilid (+)	113136-77-9		Ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Ciflutrin	68359-37-5		Ex 2926 90 70	p(1)	b	
Cihalotrin	68085-85-8		Ex 2926 90 70	p(1)	b	
Ciheksatin (+)	13121-70-5		Ex 2931 90 00	p(1)	b	
DBB (Di- μ -oxo-di-n-butilstanio-hidroxiboran/dioxastannaboretan-4-ol)	75113-37-0	401-040-5	2931 90 00	i(1)	b	
Diarsen pentaoksid (+)	1303-28-2	215-116-9	Ex 2811 29 90	i(1) - i(2)	sr	

Diazinon (++)	333-41-5	206-373-8	2933 59 10	p(1)	b	
Dibutiltin jedinjenja	683-18-1 77-58-7 1067-33-0 i ostale	211-670-0 201-039-8 213-928-8 i ostale	Ex 2931 90 00	i(2)	sr	
Dihlobenil (++)	1194-65-6	214-787-5	Ex 2926 90 70	p(1)	b	
Dikloran (++)	99-30-9	202-746-4	Ex 2921 42 00 90	p(1)	b	
Dihlorvos (++)	62-73-7	200-547-7	Ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Dikofol (++)	115-32-2	204-082-0	Ex 2906 29 00	p(1)-p(2)	b-b	
Dikofol koji sadrži < 78 % p, p'-Dikofol ili 1 g/kg of DDT i DDT povezana jedinjenja (++)	115-32-2	204-082-0	Ex 2906 29 00	p(1)-p(2)	b-b	
Didecildimetil amonijum hlorid	7173-51-5	230-525-2	ex 2923 90 00	p(1)	b	
Diizobutil ftalat (++)	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i(1) - i(2)	sr	
Dimetenamid (++)	87674-68-8		ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Dinikonazol-M (++)	83657-18-5		Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Dinitro-orto-krezol (DNOC) i njegove soli (kao što su amonijum so, kalijumova so i natrijumova so) (#)	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	208-601-1 221-037-0	2908 92 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Dinobuton	973-21-7	213-546-1	2920 90 10	p(1)-p(2)	b-b	
Dinoseb i njegove sole i estri (#)	88-85-7 i ostale	201-861-7 i ostale	2908 91 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Dinoterb (++)	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00 90	p(1)-p(2)	b-b	
Dioktiltin jedinjena	3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 i ostale	222-583-2 212-791-1 240-253-6 i ostale	Ex 2931 90 00	i(2)	sr	
Difenilamin	122-39-4	204-539-4	2921 44 00	p(1)	b	
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil) (++)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p(1)	b	
Praškaste formulacije koje se mogu mrviti i koji sadrže kombinaciju:						PIC cirkular www.pic.int
Benomil u količinama jednakim ili većim od 7 %	17804-35-2	241-775-7	Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Karbofuran u količinama jednakim ili većim od 10 %	1563-66-2	216-353-0	Ex 2932 99 00 90	p(2)	b	
i Tiram u količinama jednakim ili većim od 15 % (#)	137-26-8		2930 30 00			
Etalfluralin (++)	55283-68-6		Ex 2921 43 00	p(1)	b	
Etion	563-12-2	209-242-3	Ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Etoksisulfuron (++)	126801-58-9		Ex 2933 59 95 90	p(1)	b	
Etoksikvin (++)	91-53-2	202-075-7	Ex 2933 49 90 90	p(1)	b	
Etilen oksid (Oksiran) (#)	75-21-8	200-849-9	2910 10 00	p(1)	b	PIC cirkular www.pic.int
Fenarimol (++)	60168-88-9	262-095-7	Ex 2933 59 95 90	p(1)	b	

Fenbutatin oksid	13356-08-6	236-407-7	Ex 2931 90 00	p(1)	b	
Fenitrotion ((+))	122-14-5	204-524-2	Ex 2920 19 00	p(1)	b	
Fenpropatrin	39515-41-8		Ex 2926 90 70	p(1)-p(2)	b-b	
Fention ((+))	55-38-9		Ex 2930 90 98 90	p(1)	sr	
Fentin acetat ((+))	900-95-8	212-984-0	Ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Fentin hidroksid ((+))	76-87-9	200-990-6	Ex 2931 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Fenvalerat	51630-58-1	257-326-3	Ex 2926 90 70	p(1)	b	
Ferbam	14484-64-1	238-484-2	Ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	b-b	
Fipronil ((+))	120068-37-3		Ex 2933 19 90	p(1)	b	
Flufenoksuron ((+))	101463-69-8		Ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	b-sr	
Fluoroacetamid ((#))	640-19-7	211-363-1	2924 12 00	p(1)	b	PIC cirkular www.pic.int
Flurenol	467-69-6		Ex 2918 19 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Flurprimidol ((+))	56425-91-3		ex 2933 59 95 90	p(1)	b	
Furatiokarb	65907-30-4	265-974-3	ex 2932 99 00 90	p(1)-p(2)	b-b	
Gvazatin ((+))	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	ex 3808 99 90	p(1)-p(2)	b-b	
Hexahloroetan	67-72-1	200-666-4	ex 2903 19 00 90	i(1)	sr	
Hexazinon	51235-04-2	257-074-4	ex 2933 69 80	p(1)-p(2)	b-b	
Iminoktadin	13516-27-3		ex 2925 29 00 90	p(1)-p(2)	b-b	
Indolilacetatna kiselina ((+))	87-51-4	201-748-2	ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
Izrodion ((+))	36734-19-7	253-178-9	ex 2933 21 00	p(1)	b	
Izoproturon ((+))	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p(1)	b	
Izoksation	18854-01-8	242-624-8	ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Jedinjenja olova	598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7 15245-44-0 i ostale	209-943-4 215-290-6 231-198-9 232-064-2 231-846-0 215-693-7 247-278-1 236-542-1 206-104-4 231-205-5 239-290-0 i ostale	ex 2836 99 17 ex 3206 49 70 ex 2836 99 17 2833 29 60 ex 2842 90 80 ex 2841 50 00 ex 3206 20 00 ex 2826 90 80 ex 2850 00 60 40 ex 2915 29 00 ex 2835 29 90 ex 3206 49 70 ex 2908 99 00 20	i(2)	sr	
Linuron ((+))	330-55-2	206-356-5	Ex 2928 00 90	p(1)	b	
Malation	121-75-5	204-497-7	Ex 2930 90 98 90	p(2)	b	
(a) Maleinski hidrazid, i njegove sole, osim holina, natrijum i kalijum soli	123-33-1	204-619-9	Ex 2933 99 80 90	p(1)	b	
(b) holin, natrijum i kalijum soli maleinski hidrazid koji sadrži više od 1 mg/kg slobodnog hidrazina izraženog na	51542-52-0, 28330-26-9		Ex 2933 99 80 90			

osnovu kiselinskog ekvivalenta						
Maneb (+)	12427-38-2	235-654-8	Ex 3824 99 93	p(1)-p(2)	b-b	
Jedinjena žive, uključujući neorganska jedinjenja žive, alkil živina jedinjena i alkilogoxalkil i aril jedinjanja žive izuzev jedinjena žive koja su navedena u propisu kojim je uređena zabrana izvoza određenih hemikalija (#)	62-38-4, 26545-49-3 i ostale	200-532-5, 247-783-7 i ostale	2852 10 00 10 2852 10 00 90	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Metamidofos (#)	10265-92-6	233-606-0	2930 80 00	p(1)	b	
Metidation	950-37-8	213-449-4	2934 99 90	p(1)-p(2)	b-b	
Metomil	16752-77-5	240-815-0	Ex 2930 90 98 90	p(2)	b	
Metil bromid (+)	74-83-9	200-813-2	2903 39 11	p(1)-p(2)	b-b	
Metil-paration (+) (#)	298-00-0	206-050-1	2920 11 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Metoksuron	19937-59-8	243-433-2	Ex 2924 21 00	p(1)-p(2)	b-b	
Monokrotofos (#)	6923-22-4	230-042-7	2924 12 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Monolinuron	1746-81-2	217-129-5	Ex 2928 00 90	p(1)	b	
Monometil-dibromo-difenil metan Trgovačko ime: DBBT (+)	99688-47-8	402-210-1	Ex 2903 99 80	i(1)	b	
Monometil-Dihloro-Difenil metan; Trgovačko ime: Ugilec 121 or Ugilec 21 (+)	—	400-140-6	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	b-b	
Monometil-Tetrahlorodifenil metan; Trgovačko ime: Ugilec 141 (+)	76253-60-6	278-404-3	ex 2903 99 80	i(1)-i(2)	b-b	
Monuron	150-68-5	205-766-1	ex 2924 21 00	p(1)	b	
Naled (+)	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p(1)-p(2)	b-b	
Nikotin (+)	54-11-5	200-193-3	2939 79 10	p(1)	b	
Nitrofen (+)	1836-75-5	217-406-0	ex 2909 30 90	p(1)-p(2)	b-b	
Nonilfenoli C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉ (+)	25154-52-3 (fenol, nonil-), 84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranat) 11066-49-2 (izononilfenol), 90481-04-2, (fenol, nonil-, razgranat), 104-40-5(p-nonilfenol) i ostale	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 i ostale	ex 2907 13 00	i(1)	sr	
Nonilfenol etoksilati (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O (+)	9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i ostale	931-562-3 500-045-0 500-209-1 609-346-2 500-315-8	ex 3402 13 00 ex 3907 20 11 ex 3824 99 92 ex 3907 ex 3824	i(1) p(1)-p(2)	sr b-b	
Oktabromodifenil eter (+)	32536-52-0	251-087-9	ex 2909 30 38 ex 3824 88 00	i(1)	sr	

Ometoat	1113-02-6		ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Ortosulfamuron ((+))	213464-77-8		ex 2933 59 95 90	p(1)	b	
Oksadiargil ((+))	39807-15-3		ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Oksxidemeton-metil ((+))	301-12-2		ex 2930 90 98 90	p(1)	b	
Parakvat ((+))	4685-14-7		ex 2933 39 99 90	p(1)	b	
	1910-42-5					
	2074-50-2					
Paration ((#))	56-38-2	200-271-7	2920 11 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Pebulat	1114-71-2	214-215-4	ex 2930 20 00	p(1)-p(2)	b-b	
Pentahloroetan	76-01-7	200-925-1	ex 2903 19 00 90	i(2)	sr	
Pentahlorofenol i njegove soli i estri ((#))	87-86-5 i ostale	201-778-6 i ostale	2908 11 00 i ostale	p(1)-p(2)	b-sr	PIC cirkular www.pic.int
Perfluorooktan sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metalne soli (O-M+), halidi, amidi, i ostali derivati uključujući polimere) ((+))/ ((#))	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 i ostale	217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 250-665-8	2904 31 00 2904 34 00 2922 16 00 2923 30 00 2935 20 00 ex 2924 29 70 90 ex 3824 99 92	i(1)	sr	
Permetrin	52645-53-1		ex 2916 20 00	p(1)	b	
Fosalon ((+))	2310-17-0	218-996-2	ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Fosfamidon (rastvorljiva tečna jedinjena koja prelaze 1000 g aktivnog sastojka/l)	13171-21-6 (mixture, (E) & (Z) isomers) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 297-99-4 ((E)-isomer)	236-116-5	ex 2924 12 00	p(1)-p(2)	b-b	PIC cirkular www.pic.int
Pikoksistrobin ((+))	117428-22-5		ex 2933 39 99 90	p(1)	b	
Polibromovani bifenili (PBB) izuzev hexabromo-bifenila ((#))	13654-09-6, 27858-07-7 i ostale	237-137-2, 248-696-7 i ostale	ex 2903 99 80	i(1)	sr	PIC cirkular www.pic.int
Polihlorovani terfenili (PCT) ((#))	61788-33-8		ex 2903 99 80	i(1)	b	PIC cirkular www.pic.int
Procimidon ((+))	32809-16-8		ex 2925 19 95	p(1)	b	
Propahlor ((+))	1918-16-7	217-638-2	ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Propanil	709-98-8		ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Propargit ((+))	2312-35-8		ex 2920 90 70 99	p(1)	b	
Profam	122-42-9		ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Propisohlor ((+))	86763-47-5		ex 2924 29 70 90	p(1)	b	
Pirazofos ((+))	13457-18-6		ex 2933 59 95 90	p(1)-p(2)	b-b	
Kvintozen ((+))	82-68-8		ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	b-b	
Rotenon ((+))	83-79-4	201-501-9	ex 2932 99 00 90	p(1)	b	
Skilirozid	507-60-8	208-077-4	ex 2938 90 90 90	p(1)	b	

Simazin (+)	122-34-9		2933 69 10	p(1)-p(2)	b-b	
Strihinin	57-24-9		ex 2939 79 90 90	p(1)	b	
Teknazen (+)	117-18-0		ex 2904 99 00	p(1)-p(2)	b-b	
Tepraloksidim (+)	149979-41-9		ex 2932 99 00 90	p(1)	b	
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Tetraetil olovo (#)	78-00-2	201-075-4	2931 10 00	i(1)	sr	PIC cirkular www.pic.int
Tetrametil olovo (#)	75-74-1	200-897-0	2931 10 00	i(1)	sr	PIC cirkular www.pic.int
Talijum sulfat	7446-18-6	231-201-3	ex 2833 29 80	p(1)	b	
Tiobenkarb (+)	28249-77-6		ex 2930 20 00	p(1)	b	
Tiociklam	31895-22-4	250-859-2	ex 2934 99 90 90	p(1)-p(2)	b-b	
Tiodikarb (+)	59669-26-0	261-848-7	ex 2930 90 98 90	p(1)	b	
Tolilfluanid (+)	731-27-1		ex 2930 90 98 90	p(1)	b	
Triasulfuron (+)	82097-50-5		ex 2935 90 90	p(1)	b	
Triazofos	24017-47-8		ex 2933 99 80 90	p(1)-p(2)	b-b	
Sva jedinjenja tributiltina, uključujući:				p(1)-p(2) i(1)-i(2)	b-b sr-sr	
Tributiltin oksid	56-35-9	200-268-0	ex 2931 20 00			
Tributiltin fluorid	1983-10-4	217-847-9	ex 2931 20 00			
Tributiltin metakrilat	2155-70-6	218-452-4	ex 2931 20 00			
Tributiltin benzoat	4342-36-3	224-399-8	ex 2931 20 00			
Tributiltin hlorid	1461-22-9	215-958-7	ex 2931 20 00			
Tributiltin linoleat	24124-25-2	246-024-7	2931 20 00			
Tributiltin naftenat (#)	85409-17-2	287-083-9	2931 20 00			
Trihlorfon (#)	52-68-6	200-149-3	ex 2931 39 90	p(1)-p(2)	b-b	
Trihlorobzen	120-82-1	204-428-0	ex 2903 99 80	i(2)	sr	
Triklosan (+)	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p(2)	b	
Tricikazol (+)	41814-78-2	255-559-5	ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Tridemorf	24602-86-6	246-347-3	ex 2934 99 90 90	p(1)-p(2)	b-b	
Triflumuron	64628-44-0	264-980-3	ex 2924 21 00	p(2)	b	
Trifluralin (+)	1582-09-8	216-428-8	2921 43 00	p(1)	b	
Triorganokalajna jedinjenja osim tributiltin jedinjena (+)	—	—	-	p(2) i(2)	sr sr	
Tris (2-hloroetil) fosfat (+)	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i(1) - i(2)	sr	
Tris (2,3-Dibromopropil) fosfat (#)	126-72-7	204-799-9	2919 10 00	i(1)	sr	PIC cirkular www.pic.int
Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1',1'-fosforiltriaziridin) (+)	545-55-1	208-892-5	ex 2933 99 80 90	i(1)	sr	
Vamidotion	2275-23-2		ex 2930 90 98 90	p(1)-p(2)	b-b	
Vinklozolin (+)	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90 90	p(1)	b	
Varfarin	81-81-2	201-377-6	ex 2932 20 90	p(1)	b	
Zineb	12122-67-7		ex 3824 99 93 ili ex 3808 92 30	p(1)	b	

(*1) Podkategorija: p(1) - pesticidi iz grupe sredstava za zaštitu bilja, p(2) - ostali pesticidi, uključujući biocide, i(1) - Industrijska hemikalija hemikalija za profesionalnu upotrebu i i(2) - Industrijska hemikalija hemikalija za javnu upotrebu.

(*2) Ograničenje upotrebe: sr - stroga ograničenja, b - zabrana (za određenu potkategoriju ili podkategorije).

(1) Ovaj unos ne utiče na postojeći unos cis-1,3-dihloropropena (CAS br. 10061-01-5).

(2) Ovaj unos ne utiče na postojeći unos za rastvorljive tečne formulacije metamidofosa koje prelaze 600 g aktivnog sastojka/l.

(3) Izuzev motornih goriva

(#) hemikalija podliježe ili djelimično podliježe proceduri PIC-a.

(+) Hemikalija koja ispunjava uslove za PIC obavještenje.

(*3) Napomena „ek“ prije oznake znači da u taj podbroj mogu potpadati i druge hemikalije osim onih koje su navedene u koloni „Hemikalija“.

PRILOG 2

Lista hemikalija za postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještenja

Hemikalija	CAS broj	Einec broj	Oznaka KN ⁽³⁾	Kategorija ⁽¹⁾	Ograničenje upotrebe ⁽²⁾
1,3-dihloropropen	542-75-6	208-826-5	ex 2903 29 00	p	b
2-Naftilamin (naftalen-2-amin) i njegove soli	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 i ostale	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 i ostale	ex 2921 45 00	i	b
2-naftiloxiacetatna kiselina	120-23-0	204-380-0	ex 2918 99 90	p	b
3-deken-2-on	10519-33-2	234-059-0	ex 2914 19 90	p	b
4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) i njegove soli	92-67-1, 2113-61-3 i ostale	202-177-1 i ostale	ex 2921 49 00 90	i	b
4-Nitrobifenil	92-93-3	202-204-7	ex 2904 20 00 90	i	b
5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen	81-15-2	201-329-4	ex 2904 20 00 90	i	sr
Acefat	30560-19-1		ex 2930 90 98 90	p	b
Acetohlor	34256-82-1		ex 2924 29 70 90	p	b
Amitraz	33089-61-1		ex 2925 29 00 90	p	b
Amitrol	61-82-5	200-521-5	ex 2933 99 80 90	p	b
Antrakinon	84-65-1	201-549-0	2914 61 00	p	b
Azbestna vlakna: Krizotil	12001-29-5 ili 132207-32-0	601-650-3	ex 2524 90 00	i	b
Asulam	3337-71-1 2302-17-2		ex 2935 90 90	p	b
Atrazin	1912-24-9	217-617-8	2933 69 10	p	b
Azociklotin	41083-11-8		ex 2933 99 80 90	p	b
Benfurakarb	82560-54-1		ex 2932 99 00 90	p	b
Benzidin i njegove soli	92-87-5, 36341-27-2 i ostale	202-199-1, 252-984-8 i ostale	ex 2921 59 90	i	sr
Derivati benzidina	—	—			

Benzil butil ftalat	85-68-7	201-622-7	2917 34 00	i	sr
Beta-cipermetrin	1224510-29-5	266-492-6	ex 2926 90 70	p	b
Bitertanol	55179-31-2		ex 2933 99 80 90	p	b
Butralin	33629-47-9	251-607-4	ex 2921 49 00 90	p	b
Kaduzafos	95465-99-9		ex 2930 90 98 90	p	b
Karbaril	63-25-2	200-555-0	ex 2924 29 70 90	p	b
Karbosulfan	55285-14-8		ex 2932 99 00 90	p	b
Hlorat	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 i ostale	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 ex 2843 29 00 90	p	b
Hlorfenapir	122453-73-0		ex 2933 99 80 90	p	sr
Hloropikrin	76-06-2	200-930-9	2904 91 00	p	b
Hlortal-dimetil	1861-32-1		ex 2917 39 95	p	b
Hlozolinat	84332-86-5		ex 2934 99 90 90	p	b
Cinidon-etil	142891-20-1		ex 2925 19 95	p	b
Cibutrin	28159-98-0	248-872-3	ex 2933 69 80	p	b
Ciklanilid	113136-77-9		ex 2924 29 70 90	p	b
Ciheksatin	13121-70-5		ex 2931 90 00	p	b
Diarsen pentaoksid	1303-28-2	215-116-9	ex 2811 29 90	i	sr
Diazinon	333-41-5	206-373-8	2933 59 10	p	sr
Dihlobenil	1194-65-6	214-787-5	ex 2926 90 70	p	b
Dihloran	99-30-9	202-746-4	ex 2921 42 00	p	b
Dihlorvos	62-73-7	200-547-7	ex 2919 90 00	p	b
Dikofol	115-32-2	204-082-0	ex 2906 29 00	p	b
Dikofol koji sadrži <78 % p, p'-Dikofol ili 1 g/kg DDT i DDT povezana jedinjenja	115-32-2	204-082-0	ex 2906 29 00	p	b
Diizobutil ftalat	84-69-5	201-553-2	ex 2917 34 00	i	sr
Dimetenamid	87674-68-8		ex 2934 99 90	p	b
Dinikonazol-M	83657-18-5		2933 99 80	p	b
Dinoterb	1420-07-1	215-813-8	ex 2908 99 00 90	p	b
Difenilamin	122-39-4	204-539-4	ex 2921 44 00	p	b
DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil)	150315-10-9 144740-54-5		ex 2935 90 90	p	b
Etalfluralin	55283-68-6		ex 2921 43 00	p	b
Etoksisulfuron	126801-58-9		ex 2933 59 95 90	p	b
Etoksikvin	91-53-2	202-075-7	ex 2933 49 90 90	p	b
Fenarimol	60168-88-9	262-095-7	ex 2933 59 95 90	p	b
Fenbutatin oksid	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 00	p	b
Fenitrotion	122-14-5	204-524-2	ex 2920 19 00	p	sr
Fention	55-38-9		ex 2930 90 98 90	p	sr
Fentin acetat	900-95-8	212-984-0	ex 2931 90 00	p	b

Fentin hidroksid	76-87-9	200-990-6	ex 2931 90 00	p	b
Fipronil	120068-37-3		ex 2933 19 90	p	sr
Flufenoxuron	101463-69-8		ex 2924 21 00	p	sr
Flurprimidol	56425-91-3		ex 2933 59 95 90	p	b
Gvazatin	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	ex 3808 99 90	p	b
Indolilacetatna kiselina	87-51-4	201-748-2	ex 2933 99 80 90	p	b
Iprodion	36734-19-7	253-178-9	2933 21 00	p	b
Izoproturon	34123-59-6	251-835-4	ex 2924 21 00	p	sr
Linuron	330-55-2	206-356-5	ex 2928 00 90	p	b
Maneb	12427-38-2	235-654-8	ex 3824 99 93	p	b
Metil bromid	74-83-9	200-813-2	2903 39 11	p	b
Metil paration (#)	298-00-0	206-050-1	2920 11 00	p	b
Monometil-dibromo-difenil metan Trgovačko ime: DBBT	99688-47-8		ex 2903 99 80	i	b
Monometil-Dihloro-Difenil metan; Trgovačko ime: Ugilec 121 ili Ugilec 21	99688-47-8		ex 2903 99 80	i	b
Monometil-Tetrahlorodifenil metan; Trgovačko ime: Ugilec 141	76253-60-6	278-404-3	ex 2903 99 80	i	b
Naled	300-76-5	206-098-3	ex 2919 90 00	p	b
Nikotin	54-11-5	200-193-3	2939 79 10	p	b
Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	ex 2909 30 90	p	b
Nonilfenoli C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3 (fenol, nonil-), 84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razgranat), 11066-49-2 (isononilfenol), 90481-04-2 (fenol, nonil-, razgranat), 104-40-5 (P-nonilfenol) i ostale	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 i ostale	ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00 ex 2907 13 00	i i	sr
Nonilfenol etoksilati (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O	9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 i ostale	931-562-3 500-045-0 500-209-1 609-346-2 500-315-8	ex 3402 13 00 ex 3824 99 92 ex 3907 20 11 ex 3824	i p	sr b
Oktabromodifenil eter	32536-52-0	251-087-9	ex 2909 30 38 3824 88 00	i	sr
Ortosulfamuron	213464-77-8		ex 2933 59 95	p	b
Oksadiargil	39807-15-3		ex 2934 99 90	p	b
Oksidemeton-metil	301-12-2		ex 2930 90 98 90	p	b

Parakvat	4685-14-7		ex 2933 39 99 90	p	b
	1910-42-5	217-615-7			
	2074-50-2				
Perfluorooktan sulfonat derivati (uključujući polimere), nije pokriveno Perfluorooktan sulfonska kiselina, Perfluorooktan sulfonati, Perfluorooktan sulfonamidi, Perfluorooktan sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 i ostale		ex 2924 29 70 90 ex 3824 99 92	i	sr
Fosalon	2310-17-0	218-996-2	ex 2934 99 90 90	p	b
Pikoksistrobin	117428-22-5		ex 2933 39 99 90	p	b
Procimidon	32809-16-8		ex 2925 19 95	p	b
Propahlor	1918-16-7	217-638-2	ex 2924 29 70 90	p	b
Propanil	709-98-8		ex 2924 29 70 90	p	b
Propargit	2312-35-8		ex 2920 90 70 99	p	b
Propizohlor	86763-47-5		ex 2924 29 70 90	p	b
Pirazofos	13457-18-6		ex 2933 59 95 90	p	b
Kvintozen	82-68-8		ex 2904 99 00	p	b
Rotenon	83-79-4	201-501-9	ex 2932 99 00 90	p	sr
Simazin	122-34-9		2933 69 10	p	b
Teknazen	117-18-0		ex 2904 99 00	p	b
Tepraloksidim	149979-41-9		ex 2932 99 00 90	p	b
Tiobenkarb	28249-77-6		2930 20 00	p	b
Tiodikarb	59669-26-0		ex 2930 90 98 90	p	b
Tolilfluanid	731-27-1		ex 2930 90 98 90	p	sr
Triasulfuron	82097-50-5		ex 2935 90 90	p	b
Triklosan	3380-34-5	222-182-2	ex 2909 50 00	p	b
Triciklazol	41814-78-2	255-559-5	ex 2934 99 90 90	p	b
Trifluralin	1582-09-8	216-428-8	ex 2921 43 00	p	b
Triorganostanska jedinjenja koja nijesu jedinjenja tributiltina	—	—	2931 10 00 ex 2931 90 00	p	sr
Tris (2-hloroetil) fosfat	115-96-8	204-118-5	ex 2919 90 00	i	sr
Vinklozolin	50471-44-8	256-599-6	ex 2934 99 90 90	p	b

(* 1) Kategorija: p - pesticidi; i - Industrijska hemikalija.

(* 2) Ograničenje upotrebe: sr - stroga ograničenja, b - zabrana (za određenu kategoriju ili kategorije)

CAS No = Registarki broj usluge hemijskih apstrakata.

(#) hemikalija podliježe ili djelimično podliježe proceduri PIC-a.

(* 3) Napomena „ex“ ispred oznake znači da u taj podbroj mogu spadati i druge hemikalije osim onih koje su navedene u koloni “Hemikalije”.

PRILOG 3

Lista hemikalija koje podliježu PIC postupku prema Roterdamskoj konvenciji

Hemikalija	Relevantni CAS broj(evi)	Oznaka KN Čista supstanca (2)	KN oznaka Smješa koja sadrži supstance (2)	Kategorija
2,4,5-T i njegove sole i estri	93-76-5 (##)	2918 91 00	3808.59	Pesticid
Alahlor	15972-60-8	2924 25 00	3808.93	Pesticid
Aldikarb	116-06-3	2930 80 00	3808.59	Pesticid
Aldrin (1)	309-00-2	ex 2903 82 00	3808.59	Pesticid
Azinfos-metil	86-50-0	2933 92 00	3808.59	Pesticid
Binapakril	485-31-4	2916 16 00	3808.59	Pesticid
Karbofuran	1563-66-2	ex 2932 99 00 90	3808.59 3808.91	Pesticid
Kaptafol	2425-06-1	2930 80 00	3808.59	Pesticid
hlordan (1)	57-74-9	ex 2903 82 00	3808.59	Pesticid
hlordimeform	6164-98-3	2925 21 00	3808.59	Pesticid
Hlorobenzilat	510-15-6	2918 18 00	3808.59	Pesticid
DDT (1)	50-29-3	ex 2903 92 00	3808.59	Pesticid
Dieldrin (1)	60-57-1	2910 40 00	3808.59	Pesticid
Dinitro-orto-kresol (DNOC) i njegove soli (kao što su amonijum soli, natrijum soli i kalijum soli)	534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7	2908 92 00	3808.91 3808.92 3808.93	Pesticid
Dinoseb i njegove sole i estri	88-85-7 (##)	2908 91 00	3808.59	Pesticid
1,2-dibromoetan (EDB)	106-93-4	2903 31 00	3808.59	Pesticid
Endosulfan	115-29-7	2920 30 00	3808.91	Pesticid
Etilen dihlorid (1,2-dihloroetan)	107-06-2	2903 15 00	3808.59	Pesticid
Etilen oksid	75-21-8	2910 10 00	3808.59 3824.81	Pesticid
Fluoroacetamid	640-19-7	2924 12 00	3808.59	Pesticid
HCH (miješani izomeri) (1)	608-73-1	2903 81 00	3808.59	Pesticid
Heptahlor (1)	76-44-8	2903 82 00	3808.59	Pesticid
Heksahlorobenzen (1)	118-74-1	2903 92 00	3808.59	Pesticid
Lindan (1)	58-89-9	ex 2903 81 00	3808.59	Pesticid
Jedinjenja žive, uključujući neorganska živila jedinjenja, alkil živa jedinjenja i alkiloksialkil i jedinjena aril žive	10112-91-1, 21908-53-2 i ostale www.pic.int	2852 10 00 10 ex 2852 10 00 90	3808.59	Pesticid
Monokrotofos	6923-22-4	2924 12 00	3808.59	Pesticid
Komercijalni octabromodifenil eter, uključujući		ex 2909 30 38	3824.99	Industrijska hemikalija
— hexabromodifenil eter	36483-60-0			
— heptabromodifenil eter	68928-80-3			
Paration	56-38-2	2920 11 00	3808.59	Pesticid

Komercijalni pentabromodifenil eter, uključujući		ex 2909 30 31 ex 2909 30 38	3824.99	Industrijska hemikalija
— tetrabromodifenil eter	40088-47-9			
— pentabromodifenil eter	32534-81-9			
Pentahlorofenol i njegove soli i estri	87-86-5 ((#))	2908 11 00	3808.59 3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99	Pesticid
Perfluorooktan sulfonska kiselina, Perfluorooktan sulfonati, Perfluorooktan sulfonamidi, Perfluorooktan sulfonili	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 i ostale	2904 31 00 2904 34 00 2904 33 00 2904 32 00 2922 16 00 2923 30 00 2923 40 00 2935 20 00 2935 10 00 2935 30 00 2935 40 00 2904 36 00	3824.99	Industrijska hemikalija
Toxafen (1)	8001-35-2		3808 59 00	Pesticid
Praškaste formulacije koje se mogu mrviti i koje sadrže kombinaciju: Benomil u količini ili iznad 7 %, Karbofuran u količini ili iznad 0 % and Tiram u količini ili iznad 15 %	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	ex 2933 99 80 90 ex 2932 99 00 90 2930 30 00	3808.92	Izuzetno opasna formulacija pesticida
Metamidofos	10265-92-6	2930 80 00	3808.59	Pesticid
Metil-paration (emulgirajući koncentrati (EC) sa ili iznad 19,5% aktivnog sastojka i prašine sa ili iznad 1,5% aktivnog sastojka)	298-00-0	ex 2920 11 00	3808.59	Izuzetno opasna formulacija pesticida
Fosfamidon (rastvorljiva tečna jedinjena ove supstance koja prelaze 1000 g aktivnog sastojka/l)		2924 12 00	3808.59	Izuzetno opasna formulacija pesticida
Smješte (E) i (Z) izomera	13171-21-6			
(Z)-izomer	23783-98-4			
(E)-izomer	297-99-4			
Azbestna vlakna:		2524 10 00 2524 90 00	6811.40 6812.80 6812.91 6812.92 6812.93 6812.99 6813.20	Industrijska hemikalija

Krokidolit	12001-28-4	2524 10 00		
Aktinolit	77536-66-4	2524 90 00		
Antofilit	77536-67-5	2524 90 00		
Amosit	12172-73-5	2524 90 00		
Tremolit	77536-68-6	2524 90 00		
Polibromovani bifenili (PBB)				
— (hexa-) (¹)	36355-01-8	2903 94 00	3824.82	Industrijska hemikalija
— (okta-)	27858-07-7	ex 2903 99 80		
— (deka-)	13654-09-6	ex 2903 99 80		
Polihlorinovani bifenili (PCB) (¹)	1336-36-3	ex 2903 99 80	3824.82	Industrijska hemikalija
Polihlorinovani terfenili (PCT)	61788-33-8	ex 2903 99 80	3824.82	Industrijska hemikalija
Kratkolančani hlorovani parafini	85535-84-8	3824 99 92		Industrijska hemikalija
Tetraetil olovo	78-00-2	2931 10 00	3811.11	Industrijska hemikalija
Tetrametil olovo	75-74-1	2931 10 00	3811.11	Industrijska hemikalija
Sva tributiltin jedinjenja, uključujući:		ex 2931 20 00	3808.59	Pesticid
Tributiltin oxid	56-35-9	ex 2931 20 00		Industrijska hemikalija
Tributiltin fluorid	1983-10-4	ex 2931 20 00		
Tributiltin metacrilat	2155-70-6	ex 2931 20 00		
Tributiltin benzoat	4342-36-3	ex 2931 20 00		
Tributiltin hlorid	1461-22-9	ex 2931 20 00		
Tributiltin linoleat	24124-25-2	ex 2931 20 00		
Tributiltin naftenat (²#)	85409-17-2	ex 2931 20 00		
Trihlorfon	52-68-6	ex 2931 39 90	3808.91	Pesticid
Tris (2,3-dibromopropil) fosfat	126-72-7	2919 10 00	3824.83	Industrijska hemikalija

(¹) Supstance podliježu zabrani izvoza.

(²#) Navedeni su samo CAS brojevi izvornih jedinjenja.

(²) Napomena „ex“ ispred oznake znači da u taj podbroj mogu spadati i druge hemikalije odim onih koje su navedene u koloni “Hemikalije”.

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 12-189/101
Podgorica, 24. novembra 2020. godine

Rukovodilac radom Ministarstva,
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore, s.r.

1630.

Odluka Ustavnog suda Crne Gore kojom se ukidaju: Odredba člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca“ i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke; Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18); Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18) i UTVRĐUJE SE da ukidanjem Rješenja iz tačke I2. i I3. ove izreke prestaju da važe tačke II i III izreke Rješenja Ustavnog suda Crne Gore, U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine

Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednik Dragoljub Drašković i sudije – Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Desanka Lopičić, Mevlida Muratović, Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović, na osnovu odredaba člana 149. stav 1. tačka 1. Ustava Crne Gore i člana 48. tačka 1. Zakona o Ustavnom суду Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 11/15.), na sjednici od 27. septembra 2019. godine, većinom glasova, donio je

O D L U K U

I UKIDAJU SE:

I. Odredba člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca“ i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

II. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18);

III. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18) i

II UTVRĐUJE SE da ukidanjem Rješenja iz tačke I2. i I3. ove izreke prestaju da važe tačke II i III izreke Rješenja Ustavnog suda Crne Gore, U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine.

III Ova Odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

O b r a z l o ž e n j e

I1. Rješenjem U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 i U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine, Ustavni sud je, saglasno odredbama člana 150. stav 3. Ustava i člana 55. alineja 1. Zakona o Ustavnom суду Crne Gore, sâm pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca“.

1.1. Navedenim Rješenjem, saglasno odredbi člana 150. stav 4. Ustava: obustavljena su od izvršenja Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18); Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici,

Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18) do donošenja konačne odluke Ustavnog suda i naloženo da se odmah, po dobijanju ovog rješenja, bez odlaganja, obustave prinudne (korecivne) mjere zatvaranja Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, jer su, po ocjeni Ustavnog suda, njihovim izvršenjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posljedice za podnosioce ustavnih žalbi.

1.1.1. Naime, u toku postupka po ustavnim žalbama Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore postavilo se pitanje saglasnosti dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, na osnovu koje su donijeti pojedinačni akti koji su predmet ustavne žalbe, zbog čega je Ustavni sud, saglasno odredbama člana 150. stav 3. Ustava i člana 55. alineje 1. Zakona o Ustavnom суду sâm pokrenuo postupak za ocjenu njene ustavnosti. Nebojša Medojević, iz Podgorice podnio je ustavnu žalbu protiv Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž. br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs. br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine. Milan Knežević, iz Podgorice, podnio je ustavnu žalbu protiv Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž. br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs. br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine. Tim rješenjima nadležni sudovi su podnosiocima ustavnih žalbi, kao svjedocima u postupku istrage, zbog odbijanja da svjedoče u određenim predmetima Specijalnog državnog tužilaštva odredili stavljanje u zatvor.

2. Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore nijesu dostavile odgovor, na stavove Ustavnog suda sadržane u Rješenju o pokretanju postupka.

3. Odredbom Zakonika propisano je:

„Mjere za obezbjeđenje prisustva svjedoka i procesne kazne
Član 119.¹

(1) Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mesta gdje treba da bude saslušan može se naređiti da se prinudno dovede, a može se i kazniti novčano do 1.000 €.

(2) Ako svjedok dođe i, nakon što bude opomenut i upozoren u skladu sa članom 113. stav 2. ovog zakonika², odbije bez zakonskog razloga da svjedoči, može se kazniti novčano do 1.000 €, a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca.

(3) Ako svjedok vrijeđa sud i druge učesnike postupka ili im prijeti, sud će ga opomenuti, a može ga i novčano kazniti do 1.000 €.

(4) U izviđaju i istrazi kazne iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, na predlog državnog tužioca, izriče sud.

(5) O žalbi protiv rješenja kojim je izrečena novčana kazna ili zatvor odlučuje vijeće iz člana 24. stav 7. ovog zakonika³. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje.”

4. Ustavni sud je, nakon razmatranja sadržine odredbe člana 119. stav 2. Zakonika utvrdio da u dijelu te odredbe, kojom su uređene pretpostavke za zatvaranje svjedoka koji bez zakonskog razloga odbije da svjedoči, nije u saglasnosti s ustavnim principima o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa, iz odredaba člana 1. stav 2. i člana 145. Ustava.

¹ Odredbe člana 119.. Zakonika citirane su u cijelini, a dio stava 2. te odredbe za koju je pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti označen je crnom bojom (bold).

² “(2) Svjedok će se prethodno opomenuti da je dužan da govori istinu i da ne smije ništa prečutati i upozoriti da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo. Svjedok će se upoznati sa pravom iz člana 111. ovog zakonika*, što će se unijeti u zapisnik.“

*(,Član 111

Ako ovim zakonikom nije drukčije određeno, svjedok ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja kad je vjerovatno da bi time izložio sebe ili lica iz člana 109 stav 1 ovog zakonika teškoj sramoti ili krivičnom gonjenju, o čemu je sud dužan da ga upozna.“).

³ “(7) Prvostepeni sudovi, u vijeću sastavljenom od troje sudija, odlučuju o žalbama protiv rješenja sudije za istragu i drugih rješenja kad je to određeno ovim zakonikom, donose odluke u prvom stepenu van glavnog pretresa, sprovode postupak i donose presudu po zahtjevu kojim se traži izvršenje krivične presude stranog suda i stavljuju predloge u slučajevima propisanim ovim zakonikom ili drugim zakonom.”

5. Za odlučivanje u konkretnom predmetu pravno relevantne su odredbe sljedećih propisa:
Ustava Crne Gore:

„Član 1. stav 2.

Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Član 6.

Crna Gora jemči i štiti prava i slobode.

Prava i slobode su nepovredivi.

Svako je obavezan da poštuje prava i slobode drugih.

Član 16. tač. 1. i 3.

Zakonom se, u skladu sa Ustavom, uređuju:

- 1) način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.
- 3) način osnivanja, organizacija i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje.

Član 24

Zajemčena ljudska prava i slobode mogu se ograničiti samo zakonom, u obimu koji dopušta Ustav u mjeri koja je neophodna da bi se u otvorenom i slobodnom demokratskom društvu zadovoljila svrha zbog koje je ograničenje dozvoljeno.

Ograničenja se ne smiju uvoditi u druge svrhe osim onih radi kojih su propisana.

Član 29. st 1. i 2.

Svako ima pravo na ličnu slobodu.

Lišavanje slobode dopušteno je samo iz razloga i u postupku koji je predviđen zakonom.

Član 30. st.1. i 4.

Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično djelo može, na osnovu odluke nadležnog suda, biti pritvoreno i zadržano u pritvoru samo ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka.

Trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće moguće vrijeme.

Član 118. stav 2.

Sud sudi na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora.

Član 145.

Zakon mora biti saglasan sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis mora biti saglasan sa Ustavom i zakonom.

Član 149. stav 1. tač. 1. i 3.

Ustavni sud odlučuje:

- 1) o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima.”
- 3) o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava.

Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Službeni list SCG-Međunarodni ugovori", br. 9/03. i 5/05.):

"Član 5. stav 1. tač. b) i c) i stav 3.

Pravo na slobodu i bezbjednost

1. Svako ima pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti. Niko ne može biti liшен slobode osim u sljedećim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

- a) u slučaju zakonitog lišenja slobode na osnovu presude nadležnog suda;
- b) u slučaju zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog neizvršenja zakonite sudske odluke ili radi obezbjeđenja ispunjenja neke obaveze propisane zakonom;
- c) u slučaju zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja lica pred nadležnu sudsку vlast zbog opravdane sumnje da je izvršilo krivično djelo, ili kada se to opravdano smatra potrebnim kako bi se preduprijedilo izvršenje krivičnog djela ili bekstvo po njegovom izvršenju;

3. Svako ko je uhapšen ili liшен slobode shodno odredbama iz stava 1.c ovog člana biće bez odlaganja izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom određeno da obavlja sudske funkcije i imaće pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da bude pušten na slobodu do suđenja. Puštanje na slobodu može se usloviti jemstvima da će se lice pojavititi na suđenju.

Član 6. stav 1.

Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s cijelog ili s dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbjednosti u demokratskom društvu, kada to zahtevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u mjeri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde."

6. Iz navedenih odredaba Ustava proizilazi da je Crna Gora država zasnovana na vladavini prava, da jemči i štiti ljudska prava i slobode i da se zakonom, pored ostalog, uređuje nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, pa i postupci pred sudovima, među kojima je i krivični postupak. Prilikom uređivanja odgovarajućeg sudskeg postupka zakonodavac ima ustavnu obavezu da obezbijedi ostvarivanje zajemčenih prava i sloboda, pa i prava na ličnu slobodu i na zakonito lišavanje slobode. Lišavanje slobode dopušteno je samo iz razloga i u postupku koji je uređen zakonom (član 29. stav 2. Ustava). To uređenje uvijek mora biti takvo da obezbjeđuje ostvarivanje legitimnih ciljeva krivičnog procesa, pravnu sigurnost objektivnog pravnog poretku, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost krivičnoprocesnih normi, poštovanje prava građanima jamči Ustav, u skladu sa zahtjevima koji proizilaze iz vladavine prava, kao najviše vrijednosti ustavnog poretku, koja je osnov za tumačenje Ustava (član 1. stav 2. Ustava). Ustavom je pod određenim uslovima propisana mogućnost zakonskog ograničavanja lične slobode, uz primjenu ustavnog načela srazmernosti (član 24. i član 30. st. 1. i 4.). Prema Ustavu, funkcija suđenja u isključivoj je nadležnosti sudova, koji „sude na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora“ (član 118. stav 2. Ustava).

6.1. Iz Ustava, takođe, proizilazi da zakon mora biti saglasan s Ustavom potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima (član 145. Ustava), što se odnosi i na pojedine djelove zakona i na svaku zakonsku odredbu pojedinačno. U glavi VII. Zakonika, čija je odredba predmet ocjene ustavnosti, pod nazivom „Radnje dokazivanja“ sadržan je dio 5. pod nazivom „Svjedok“. U tom dijelu Zakonika uređena su pitanja koja se odnose: na lica koja u krivičnom postupku mogu, odnosno ne mogu biti saslušana kao svjedoci (čl. 107. i 108.), lica oslobođena od dužnosti svjedočenja (član 109.), lica na čijim svjedočenjima ne može biti zasnovana sudska

odлука (član 110.), razloge uskraćivanja davanja odgovora na pojedina pitanja (član 111.), pozivanje i način saslušanja svjedoka te upozorenja suda, kao i suočenje svjedoka (čl. 112-114.), prepoznavanje lica ili predmeta (član 115.), saslušanje svjedoka preko tumača (član 116.), polaganje zakletve od strane svjedoka, uključujući lica koja se ne smiju zaklinjati (član 117. i 118.), mjere obezbjeđenja prisustva svjedoka i procesne kazne (član 119.), zaštitu svjedoka od zastrašivanja (član 120.), posebne načine učestvovanja i saslušanja zaštićenog svjedoka (član 121.), odlučivanje o posebnom načinu učestvovanja i saslušanja svjedoka i zaštitu podataka (član 122.), dokaznu vrijednost iskaza zaštićenog svjedoka (član 123.), zaštitu oštećenog prilikom davanja iskaza (član 124.) i na svjedoka saradnika (čl. 125-132.).

7. Ustavni sud je u Rješenju U-I br. 34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine, ocijenio da odredba člana 119. stav 2. Zakonika, u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“ otvara važna ustavnopravna pitanja. Među njima je najvažnije pitanje saglasnosti tog dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika s odredbom člana 1. stav 2. Ustava, kojom je propisano da je država Crna Gora "zasnovana na vladavini prava".

8. Ustavni sud je, radi rješavanja spornih pitanja u ovom predmetu imao u vidu i normativna rješenja u uporednim zakonodavstvima zemalja u regionu: Republike Srbije⁴, Republike Hrvatske⁵, Federacije Bosne i Hercegovine⁶ i Savezne Republike Njemačke⁷, koja sadrže odredbe o pravima i obavezama svjedoka u krivičnom postupku.

⁴ **Zakonik o krivičnom postupku** („Službeni.glasnik Republike Srbije“, br.72/11., 101/11., 121/12, 32/13., 45/13., 55/14. i 35/19.):

„Kažnjavanje svjedoka

Član 101.

Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja udalji sa mesta gde treba da bude ispitan, organ postupka može narediti da svjedok bude prinudno doveden, a sud ga može i kazniti novčano do 100.000 dinara.

Ako svjedok dođe, pa pošto je upozoren na posledice odbije bez zakonskog razloga da svedoči, sud ga može kazniti novčano do 150.000 dinara, a ako i posle toga odbije da svedoči, može ga još jednom kazniti istom kaznom.

O žalbi protiv rešenja kojim je izrečena novčana kazna, odlučuje veće. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja. Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja udalji sa mesta gdje treba da bude ispitan, organ postupka može narediti da svjedok bude prinudno doveden, a sud ga može i kazniti novčano do 100.000 dinara.“

⁵ **Zakon o kaznenom postupku** ("Narodne novine", broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12.):

„Članak 291.

(1) Ako uredno pozvani svjedok ne dođe, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji s mesta gdje treba biti ispitan, može se naložiti da se prisilno dovede.

(2) Ako svjedok dođe, pa nakon što je upozoren na posljedice neće bez zakonskog razloga svjedočiti, sudac istrage njega može, na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika kazniti novčanom kaznom do 50.000,00 kuna, a ako i nakon toga odbije svjedočiti, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok ne pristane svjedočiti ili dok njegovo ispitivanje ne postane nepotrebno, ili dok se kazneni postupak ne završi, ali najdulje mjesec dana.

(3) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka ne zadržava izvršenje rješenja.

(4) Ako je svjedok dijete, ne primjenjuju se odredbe stavka 1. i 2. ovog članka.“

⁶ **Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine** („Sužbeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br.3/03., 36/03., 26/04., 63/04., 13/05., 48/05., 46/06., 29/07., 53/07., 58/08., 12/09., 16/09., 93/09., 72/13. i 65/18.):

„Član 81.

Poziv za saslušanje svjedoka

(5) Ukoliko se svjedok ne odazove pozivu, niti svoj izostanak opravda, Sud može izreći novčanu kaznu do 5.000 KM ili narediti prinudno dovođenje.

(6) Naredbu za dovođenje svjedoka izvršava sudska policija. Izuzetno, naredbu može izdati i Tužilac ukoliko uredno pozvani svjedok ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, s tim da ovu naredbu mora odobriti sudija za prethodni postupak u roku od 24 časa od izdavanja naredbe.

(7) Ukoliko svjedok, koji je upozoren na posljedice, bez zakonskih razloga odbije da svjedoči, Sud može, na prijedlog Tužioca, donijeti rješenje o kažnjavanju svjedoka novčanom kaznom do 30.000 KM. Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba, koja ne zadržava izvršenje.“

⁷ **Zakon o krivičnom postupku – Savezne Republike Njemačke:**

„§ 70.

8.1. Iz navedenih odredaba krivičnih zakona/zakonika proizilazi da je njima, takođe uređena pravna situacija kada svjedok bez zakonskog razloga odbije da svjedoči. Razlike međutim, postoje u propisivanju pravnih posljedica u slučaju kada svjedok odbije da svjedoči (*legal consequences of refusal without a legal reason to testify; Folgen unberechtigter Zeugnisverweigerung*). Naime, pravna posljedica za svjedoka koji je bez zakonskog razloga odbio da svjedoči u nekim državama je samo plaćanje novčane kazne (Republika Srbija), dok pojedine države (Savezna Republika Njemačka, Republika Hrvatska i Republika Slovenija) uz novčanu kaznu poznaju i institut „stavljanje svjedoka u zatvor“.

9. Ustavni sud je ocijenio da su odredbom člana 119. stav 2. Zakonika, u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“, povrijeđeni ustavni principi o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa, iz odredaba člana 1. stav 2. i člana 145. Ustava.

9.1. Princip vladavine prava, kao najviša vrijednost ustavnog poretka Crne Gore, ostvaruje se primjenom i zaštitom načela saglasnosti pravnih propisa. Ono podrazumijeva da zakon mora biti saglasan s Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, a drugi propis s Ustavom i zakonom. Pri tom, regularnost se ne zahtijeva samo u formalno-pravnom, već i u materijalno-pravnom, sadržinskom smislu. Propis mora biti jasan i precizan, u skladu sa posebnošću materije koju normativno uređuje, čime se sprječava svaka arbitarnost i proizvoljnost u tumačenju i primjeni propisa, odnosno uklanjanju neizvjesnosti adresata pravne norme u pogledu krajnjeg efekta odredaba koje se na njih neposredno primjenjuju.

9.1.1. Zahtjevi pravne sigurnosti i vladavine prava, iz odredbe člana 1. stav 2. Ustava, traže da pravna norma bude dostupna adresatima i za njih predvidljiva, tj. takva da oni mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i obaveze kako bi se prema njima mogli ponašati. Adresati pravne norme ne mogu stvarno i konkretno znati svoja prava i dužnosti, niti predvidjeti posljedice svog ponašanja ako pravna norma nije dovoljno određena i precizna. Zahtjevi za određenošću i preciznošću pravne norme smatraju se sastavnim dijelom načela vladavine prava na području svih grana prava, pa i prava na samostalan i nezavisni sud, jer bi njihovo zanemarivanje ugrozilo načelo pravne sigurnosti, kao dio načela vladavine prava.

9.1.1.1. Prema stavovima Evropskog suda, odredba se smatra „zakonitom“, ukoliko ispunjava standard zakonitosti, koji zahtijeva ispunjenje četiri uslova: pravni osnov (*legal basis*) u domaćem pravu, kvalitet zakona (*quality of law*), zahtjev za dostupnošću domaćeg prava (*requirement of accessibility of the domestic law*), zahtjev za predvidljivošću domaćeg prava (*requirements of foreseeability of domestic law*) i zahtjev za domaćim pravnim sredstvom pravne zaštite protiv proizvoljnog miješanja u zaštićeno konvencijsko pravo (*measure of legal protection in domestic law against arbitrary interferences*). Iz stavova Evropskog suda, izraženih u presudama *Sunday Times (No.1) protiv Ujedinjenog Kraljevstva*⁸, *Malone protiv Ujedinjenog Kraljevstva*⁹ i *Huvig protiv Francuske*¹⁰, takođe, proizilazi da zakon, kao i drugi propis, mora dovoljno jasno da ukaže na obim diskrecionih ovlašćenja nadležnih organa vlasti i na način na koji se ta prava ostvaruju. U praksi bivše Evropske komisije za ljudska prava i Evropskog suda razmatrani su slučajevi u kojima je sud država članica naredio lišavanje slobode svjedoka i, koji su u vezi s tim pitanjem izrazili stav da je lišenje slobode svjedoka na samom suđenju, pred svim

(1) Ako svjedok odbije da svjedoči ili položi zakletvu bez zakonskog osnova, naređit će mu se da snosi troškove nastale zbog takvog odbijanja. Također se može izreći novčana kazna, a ako istu ne plati, određuje zatvor.

(2) Svjedok se može kazniti zatvorom kako bi pristao svjedočiti, a zatvor ne smije trajati duže od vremena trajanja postupka, niti duže od šest mjeseci.

(3) Ovlašćenje za donošenje ovih mjera ima sudija u prethodnom postupku, ovlašćeni sudija i sudija koji se uključuje na osnovu zahteva.

(4) Kad se iscrpe sve ove mjere, iste se ne mogu ponovo odrediti u istom ili drugom postupku čiji je predmet postupka isto krivično djelo.“

⁸ Presuda, od 26. aprila 1979. godine, predstavka br. 6538/74, § 49.

⁹ Presuda, od 2. avgusta 1984. godine, predstavka br. 8691/79. § 68.

¹⁰ Presuda, od 24. aprila 1990. godine, predstavka br. 1110/84. § 26.

prisutnim na tom suđenju „izuzetan akt koji može uticati na pravičnost suđenja [“an exceptional act which may influence the fairness of the trial itself”]¹¹.

9.1.1.2. Imajući u vidu da Ustav izričito ne zabranjuje lišavanje svjedoka slobode, ako je to lišavanje slobode sprovedeno „u postupku koji je predviđen zakonom“ i „ako su u zakonu predviđeni razlozi“ za oduzimanje njegove slobode (član 29. stav 2. Ustava), Ustavni sud je, u ovom postupku pošao od pravne prirode instituta tzv. svjedočkog zatvora, odnosno da li je taj institut sam po sebi, kao takav, u saglasnosti s ustavnim principima iz odredaba člana 1. stav 2. i člana 145. Ustava o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa,

9.1.1.3. S tim u vezi, Ustavni sud je analizirao da li sporni dio odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, koji predstavlja zakonski osnov za stavljanje svjedoka u zatvor, ispunjava ustavne zahtjeve iz odredbe člana 29. stav 2. Ustava i utvrdio da je odredbama člana 119. Zakonika propisan: razlog zbog kojeg se svjedok može zatvoriti (ako bez zakonskog razloga odbije da svjedoči); nadležnost suda da određuje zatvaranje svjedoka u tom slučaju; zakonsko pravo svjedoka da podnese žalbu protiv rješenja kojim mu je izrečen zatvor, kao i nadležnost suda da odlučuje o toj žalbi (pri čemu žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje). Polazeći od navedenih zakonskih određenja, Ustavni sud je ocijenio da se institut lišavanja slobode svjedoka koji bez zakonskog razloga odbije da svjedoči, sam po sebi, ne može smatrati nesaglasnim s Ustavom.

9.1.1.4. Ustavni sud je, međutim, utvrdio da zakonodavac odredbama člana 119. Zakonika nije propisao posebna procesna pravila koja bi se, kao odgovarajuća, odnosila na taj način lišavanja slobode pojedinca, koje se, uz pravo na život i zabranu mučenja, smatra najvažnijim i osnovnim ljudskim pravom svakog fizičkog lica, odnosno da taj nedostatak zbog njihove nepreciznosti i nepredvidljivosti ima ustavno i konvencijsko značenje.

9.1.1.5. Naime, po nalaženju Ustavnog suda, odredbe člana 119. Zakonika su u nomotehničkom i sadržinskom smislu neprecizne, jer ostavljaju prostor za diskreciono odlučivanje nadležnog organa, bez odgovarajućih procesnih garancija koje bi jemčile zatvorenom svjedoku da lišavanje njegove slobode neće biti arbitratno, ali ni nesrazmjerne legitimnom cilju koji se njima želi postići. To se prvenstveno odnosi na dio odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, kojim je propisano da „zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca“, iz koje, po ocjeni Ustavnog suda, proizilazi da svjedok ne mora pristati da svjedoči u periodu od dva mjeseca, koliko je u zatvoru, ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno za ta dva mjeseca ili dok se krivični postupak završi. Međutim, u praksi prilikom primjene tog dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, po ocjeni Ustavnog suda, sporno je: da li sud nakon isteka roka od dva mjeseca, koliko je svjedok u zatvoru, ukoliko ocijeni da je njegovo saslušanje i dalje potrebno, a krivični postupak još uvijek nije okončan, može ponovo zatvoriti svjedoka, odnosno sukcesivno mu određivati zatvor, svaki put „najduže dva mjeseca“. Takođe i dio odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, kojim je propisano da kazna zatvora može trajati sve dok saslušanje svjedoka „postane nepotrebno“, po ocjeni Ustavnog suda, je u sadržinskom smislu neprecizan i zahtijeva detaljniju zakonsku razradu, u smislu propisivanja procesnih zakonskih mjerila, iz kojih bi nedvosmisleno proizilazilo kada je saslušanje „potrebno“, odnosno kada je „nepotrebno“. Ustavni sud u tom smislu ukazuje na odredbu člana 70. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Savezne Republike Njemačke, kojom je expressis verbis propisano: *da kad se iscrpe sve mjere protiv svjedoka, koji bez zakonskog razloga odbije da svjedoči (što uključuje i odsluženje zatvorske kazne), te mjere se ne mogu ponovo odrediti u istom ili drugom postupku čiji je predmet isto krivično djelo*¹².

10. Postojeće uređenje instituta tzv. svjedočkog zatvora propisanog dijelom odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, po nalaženju Ustavnog suda je sporno i s aspekta njegove svrhe, jer nije jasno da li stavljanje u zatvor svjedoka u crnogorskem krivičnom pravu ima značenje „procesne kazne“ zbog uvrede suda ili „mjere“ obezbjeđenja ispunjenja specifične i konkretne obaveze svjedoka propisane zakonom (tj. svjedočenja). Navedena distinkcija između dvije različite i suprostavljene svrhe stavljanja svjedoka u zatvor („kažnjavanje“, odnosno „obe-

¹¹ Odluka Evropske komisije o ljudskim pravima, od 2. marta 1983. o prihvatljivosti predstavke br. 8744/79 u predmetu X. i Y. protiv Federalne Republike Njemačke, str. 143 (Odluka Komisije, od 11. marta 1982. o prihvatljivosti predstavke br. 9000/80 u predmetu X. protiv Švajcarske, D.R. 28, str. 127.).

¹² (Bundesrepublik Deutschland, Strafprozeßordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. aprila 1987. godine (BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.04.2019 (BGBl. I S. 466) m.W.v. 26. aprila 2019. godine, § 70/4.).

*zbjeđenje ispunjenja zakonske obaveze“) je, po nalaženju Ustavnog suda, relevantna s aspekta ocjene ustavnosti spornog dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, odnosno ocjene njene neodređenosti i nepredvidljivosti. Naime, zakonodavac je stavljanje u zatvor svjedoka koji bez zakonskog razloga odbije da svjedoči definisao kao „procesnu kaznu“, s jedne strane, što proizilazi iz nadnaslova odredaba člana 119. Zakonika („Mjere za obezbjeđenje prisustva svjedoka i procesne kazne“) i iz stava 4. te odredbe („*izviđaju i istraži kazne ... izriče sud*“), tj. da se radi o mjeri koja je po svojoj pravnoj prirodi, po ocjeni Ustavnog suda, „kažnjavajuća“ (*punitive*), odnosno da je njen cilj kažnjavanje. S druge strane, iz dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika, kojim je propisano da zatvor traje „*dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi*“, proizilazi da zakonska svrha stavljanja svjedoka u zatvor nije kažnjavanje, kao takvo (*punitive*), nego da se stavljanje svjedoka u zatvor određuje radi obezbjeđenja ispunjenja specifične i konkretnе obaveze propisane zakonom (tj. radi obezbjeđenja svjedočenja), odnosno da se, po ocjeni Ustavnog suda, ne radi o kazni, već o mjeri koja je u saglasnosti s odredbom člana 5. st. 1. drugog dijela tačke (b) Konvencije, kojom je propisano da niko ne može biti lišen slobode osim u određenim slučajevima (...) i u skladu sa zakonom propisanim postupkom i radi obezbjeđenja ispunjenja neke obaveze propisane zakonom.*

10.1. Ukoliko se radi o „procesnoj kazni“, onda bi se, po ocjeni Ustavnog suda, pravna posljedica odbijanja svjedoka da svjedoči, a da za to ne postoji zakonski razlog, morala kvalifikovati kao kazna zbog uvrede suda (*contempt to the court*)¹³. Prilikom ocjene ustavnosti takve kazne uzimala bi se u obzir činjenica da za period u kojem je svjedok lišen slobode ne postoji mogućnost smanjenja kazne zatvora, kao što bi to bio slučaj da je lice bilo zatvoreno nakon što je osuđeno za krivično djelo (član 5. stav 1. tačka (a) Konvencije). Štaviše, taj period zatvaranja svjedoka ne bi bio podložan jemstvima, iz odredbe člana 5. stav 3. Evopske konvencije (npr. puštanje na slobodu uz garancije), kao što bi to bio slučaj npr. da je lice bilo pritvoreno zbog sumnje da je počinilo krivično djelo (član 5. stav 1. tačka (c) Konvencije)¹⁴). Shodno tome, ako bi lišenje slobode svjedoka u pravnoj situaciji propisanoj spornim dijelom odredbe 119. stav 2. Zakonika bilo kvalifikованo kao „procesna kazna“, a u nedostatku bilo kakvih procesnih garancija koje se u slučaju zatvaranja jemče licima lišenim slobode zbog sumnje da su počinila krivična djela ili da su osuđeni za krivična djela, osnovano bi se, po ocjeni Ustavnog suda, postavilo pitanje srazmernosti trajanja propisane kazne zatvora zbog uvrede suda sa ciljem koji se tom procesnom kaznom nastojao postići (poštovanje suda). Drugim riječima, osnovano se postavlja pitanje da li je kazna zatvora u neprekidnom trajanju do dva mjeseca (uz mogućnost sukcesivnog ponovnog određivanja te kazne (tačka 9.1.1.5. obrazloženja ove odluke) srazmjerna uvredi koju je svjedok nanio sudu odbijanjem da svjedoči bez zakonskog razloga.

10.1.1. Međutim, ukoliko bi svrha zatvaranja svjedoka bilo *obezbjedenje ispunjenja specifične i konkretnе obaveze* propisane zakonom (to jest obezbjeđenje iskaza svjedoka), onda se navedena pitanja, po ocjeni Ustavnog suda, ne bi postavljala, jer se stavljanje u zatvor svjedoka, po svom karakteru, ne bi smatralo kažnjavajućim (*punitive*). U tom slučaju, cijenilo bi se da li zatvaranje svjedoka odražava pravičnu ravnotežu između važnosti da se u demokratskom društvu obezbijedi poštovanje zakonske obaveze svjedočenja u odnosu na značaj prava svjedoka na slobodu, kao osnovnog ljudskog prava svakog fizičkog lica. Kod te ocjene posebno bi se cijenila priroda obaveze svjedoka i svrhe kojoj ona treba da služi, u odnosu na svjedoka koji se zatvara i na lične okolnosti koje su dovele do njegovog zatvaranja¹⁵. Konačno, odbijanje svjedoka da svjedoči, a da za to ne postoji zakonski razlog, u ovom bi se slučaju ocjenjivalo i s aspekta uticaja koje to odbijanje ima na pravičnost suđenja okrivljenom u konkretnom postupku. Odredba koja dopušta neizvjesnost u pogledu krajnjeg efekta, po ocjeni Ustavnog suda, ne može se smatrati odredbom koja je zasnovana na načelu vladavine prava, niti odredbom kojom je ustanovljeno načelo pravne izvjesnosti i predvidljivosti u smislu navedenih stavova Evropskog suda. Prema shvatanju Ustavnog suda, u pravnom poretku zasnovanom na vladavini prava zakonodavac je dužan da obezbijedi određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost instituta tzv.

¹³ Što je to najčešće slučaj u anglosaksonском правном систему.

¹⁴ v. *mutatis mutandis* presuda Evropskog suda u predmetu *Gatt protiv Malte*, od 27. jula 2010., predstavka br. 28221/08, § 43.

¹⁵ v. *mutatis mutandis* presuda Evropskog suda u predmetu *Gatt protiv Malte*, od 27. jula 2010., predstavka br. 28221/08, § 46.

„svjedočkog zatvora“. Ustavni sud je, stoga, utvrdio da odredba člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“, nije u saglasnosti s ustavnim principima o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa, iz odredaba člana 1. stav 2. i člana 145. Ustava i da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

I 2.1. i I 3.1. S obzirom na to da je Ustavni sud u ovom ustavosudskom postupku donio konačnu odluku u predmetu ocjene saglasnosti s Ustavom spornog dijela odredbe člana 119. stav 2. Zakonika i da ga je ocijenio nesaglasnim s ustavnim principom o vladavini prava, iz odredbe člana 1. stav 2. Ustava, stekli su se uslovi za ukidanje: Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18); Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18), jer su donesena s pozivom na neustavni dio te odredbe Zakonika.

II1. Donošenjem konačne Odluke u ovom predmetu i ukidanjem Rješenja iz tač. I2. i I3. izreke ove odluke prestaju da važe tačke II i III izreke Rješenja Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 i U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine, saglasno odredbi člana 150. stav 4. Ustava, kojima je bilo obustavljen izvršenje tih rješenja.

11. Na osnovu iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci.

III1. Odluka o prestanku važenja odredbe člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“(tačka I1. izreke) i rješenja (tač. I2. i I3. izreke) i o objavljivanju ove Odluke zasnovana je na odredbama člana 151. stav 2., člana 152. stav 1. Ustava Crne Gore i člana 34. stav 1. Zakona o Ustavnom суду Crne Gore.

U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 i U-III br. 1987/18

Podgorica, 27. septembar 2019. godine

Predsjednik,
dr **Dragoljub Drašković**, s.r.

Shodno odredbi člana 40. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br. 11/15.), u predmetu **U-I br.34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br.1987/18**, uz zahtjev da se objavi u Službenom listu Crne Gore i na internet stranici Ustavnog suda, zajedno sa odlukom na koju se odnosi, dajem

IZDVOJENO MIŠLJE NJE

Ustavni sud Crne Gore je većinom glasova na Sjednici održanoj 27. septembra 2019. godine, u predmetu U-I br.34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br.1987/18, donio odluku koja glasi:

I UKIDAJU SE:

I. Odredba člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list Crne Gore“, br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“ i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

II. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18);

III. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18) i

II UTVRĐUJE SE da ukidanjem Rješenja iz tačke I2. i I3. ove izreke prestaju da važe tačke II i III izreke Rješenja Ustavnog suda Crne Gore, U-I br. 34/18, U-III br.1970/18 U-III br. 1987/18, od 12. decembra 2018. godine.

III Ova Odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.

U ovom predmetu glasao sam protiv navedene odluke. Protivim se izreci i obrazloženju.

Poslovnikom Ustavnog suda Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 7/16), članom 50. stav 1 propisano je da ako je podnijeto više podnesaka za ocjenjivanje ustavnosti istog zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti istog drugog propisa i opštег akta ili istih odredaba zakona, drugog propisa i opštег akta, generalni sekretar, po pravilu, spaja te podneske radi vođenja jedinstvenog postupka i odlučivanja Ustavnog suda, koji se raspoređuju u skladu s odredbama člana 49. st. 1. i 3. ovog poslovnika, dok je članom 49. st. 1 i 3. istog poslovnika određeno da se ustavnosudski predmeti raspoređuju sudiji izvestiocu prema redoslijedu prijema i vrsti ustavnosudskog postupka, vrsti osporenih akata i abecednom redu prezimena sudije, danom prispijeća u Ustavni sud i da se savjetnik u ustavnosudskom predmetu određuje prema redoslijedu prijema i vrsti ustavnosudskog postupka, vrsti osporenih akata i abecednom redu prezimena savjetnika, danom prispijeća u Ustavni sud.

U konkretnom slučaju predmet U - I br. 34/18, spojen je sa predmetima po ustavnim žalbama podnositelaca Milana Kneževića, iz Podgorice, pod brojem U - III br.1987/18 i Nebojše Medojevića, iz Podgorice pod brojem U - III br.1970/18. U tim predmetima je, Sud sam primjenom člana 150 st.3 i 4 Ustava Crne Gore, člana 49 tač.1 i 5 i člana 55 alineja 1 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore na sjednici od 12. decembra 2018. godine, većinom glasova, donio

RJEŠENJE

I POKREĆE SE postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 57/09. i 49/10.), u dijelu koji glasi: „*a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca*“.

II OBUSTAVLJA SE IZVRŠENJE:

1. Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2.decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1970/18);

2. Rješenja Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br.144/18, od 2.decembra 2018. godine i Rješenja Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1987/18).

III Obustava izvršenja pojedinačnih akata iz tač. 1. i 2. stava II ove izreke traje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Crne Gore iz tačke I izreke.

IV Nalaže se da se odmah, po dobijanju ovog rješenja, bez odlaganja, obustave prinudne (korecitivne) mjere zatvaranja Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, po rješenjima iz tač. 1. i 2. stava II ove izreke.

Mišljenja sam da je spajanje odnosnih predmeta i postupaka izvršeno suprotno navedenim odredbama člana 50. stav 1 i člana 49 st.1 i 3 Poslovnika Ustavnog suda Crne Gore, kojima je definisan način spajanja i razdvajanja postupka i raspoređivanja predmeta i to bez pozivanja na ovaj pravni osnov i obrazloženje istog. Naime, iz navedenih poslovničkih odredbi proizilazi da se spajanje postupaka može vršiti samo u okviru nadležnosti iz odredaba člana 149 stav 1 tač.1 i 2 Ustava Crne Gore, odnosno samo u predmetima ocjene (in abstacto) ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, a ne predmeta u postupcima po ustavnim žalbama.

Članom 149 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore određeno je da Ustavni sud odlučuje o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava.

Prema Zakonu o Ustavnom суду Crne Gore, *Poglavlje III. Postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka*, posebno je uređen 2. Postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom (član 54 - član 67.), kao i 3. Postupak po ustavnoj žalbi (član 68 - član 78).

Polazeći od sadržine navedenih ustavnih, zakonskih i poslovničkih odredaba, cijenim neprihvatljivim da se o ustavnim žalbama (U - III br.) "odlučuje" kroz postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima (U-I br.).

Smatram, takođe da se po predmetnim ustavnim žalbama U - III br. 1987/18 i U - III br. 1970/18, na navedeni način nije moglo postupati. Naime, u konkretnom predmetu, Ustavni sud nije odlučio, odnosno nije mogao odlučiti o povredi ljudskih prava i sloboda zajemčenih Ustavom, na koje je ukazivano u ustavnim žalbama podnositelja Milana Kneževića i Nebojše Medojevića, a kako to predviđa član 149 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i član 75 Zakona o Ustavnom суду Crne Gore.

Sudija Ustavnog suda Crne Gore,
Milorad Gogić, s.r.

1631.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 100 stav 6 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU O METODOLOGIJAMA I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ DERIVATA

Predmet

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se metodologija za utvrđivanje vrijednosti kategorija derivata, uključujući transakcije koje podliježu ugovorima o netiranju, metodologija za upoređivanje smanjenja vrijednosti derivata koje nastaje kao posljedica prijevremenog dospjeća i interne sanacije sa iznosom gubitaka koje bi snosile ugovorne strane iz ugovora o derivatima koji su uključeni u internu sanaciju i kriterijumi za utvrđivanje odgovarajućeg trenutka u kojem treba da se utvrdi vrijednost derivata, koji se primjenjuju u slučaju proglašenja dospjelosti ugovora o derivatima zbog sprovođenja postupka sanacije kreditne institucije.

Značenje izraza

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

- 1) **centralna ugovorna strana** je pravno lice koje posreduje između ugovornih strana ugovora na osnovu kojih se trguje na jednom ili više finansijskih tržišta i postaje kupac svakom prodavcu i prodavac svakom kupcu, ako ima sjedište u Crnoj Gori i državi članici Evropske unije i ima odgovarajuću dozvolu za rad i centralna ugovorna strana sa sjedištem u trećoj zemlji koju je priznao Evropski nadzorni organ za hartije od vrijednosti i tržiste kapitala;
- 2) **klirinški član** je subjekat koji učestvuje u centralnoj ugovornoj strani i koji je odgovoran za izvršavanje finansijskih obaveza koje proizilaze iz takvog učestvovanja;
- 3) **zamjensko trgovanje** je transakcija zaključena na datum zatvaranja ugovora o derivatima ili nakon tog datuma kako bi se ponovno utvrdila, na osnovu neto izloženosti riziku, svaka zaštita ili povezana pozicija trgovanja koja je prekinuta pod jednakim ekonomskim uslovima kao i zatvorena transakcija;
- 4) **komercijalno razumno zamjensko trgovanje** je zamjensko trgovanje koje je zaključeno na bazi neto izloženosti riziku, pod uslovima koji su u skladu sa uobičajenom tržišnom praksom uz preduzimanje razumnih npora da se dobije najbolja vrijednost za novac.

Metodologija za upoređivanje smanjenja vrijednosti derivata

Član 3

(1) Prilikom upoređivanja smanjenja vrijednosti derivata, Centralna banka vrši upoređivanje:

- 1) iznosa gubitaka koje bi snosili ugovori o derivatima u internoj sanaciji, dobijen množenjem:
 - učešća, u okviru svih jednako rangiranih obaveza, obaveza koje proizilaze iz ugovora o derivatima koji su utvrđeni kao dio vrednovanja i nijesu isključeni iz primjene instrumenta interne sanacije, i
 - ukupnih gubitaka koje se očekuje da će snositi sve obaveze koje su rangirane jednako kao ugovori o derivatima, uključujući obaveze po ugovorima o derivatima koje proizilaze iz prijevremenog dospjeća ugovora o derivatima (u daljem tekstu: zatvaranje); sa
- 2) smanjenjem vrijednosti derivata zasnovanim na procjeni iznosa troškova, izdataka ili drugog smanjenja vrijednosti za koje se očekuje da će nastati kao posljedica zatvaranja, koje se dobija sabiranjem sljedećih elemenata:
 - rizika povećanog zahtjeva centralne ugovorne strane prilikom zatvaranja, koji proizilazi iz troškova ponovne zaštite za koje je očekivano da će ih snositi centralna ugovorna strana, uzimajući u obzir razlike između ponuđene i tražene cijene, srednje i ponuđene cijene ili srednje i tražene cijene u skladu sa članom 7 stav 2 tačka 2 ove odluke;

- troška za koji se očekuje da će ga snositi kreditna institucija u sanaciji pri utvrđivanju svih uporedivih trgovanja derivatima koja se smatraju neophodnim kako bi se ponovno uspostavila zaštita za svaku otvorenu izloženost ili kako bi se održao prihvatljiv rizični profil u skladu sa sanacionom strategijom, a formiranje uporedivog trgovanja derivatima može se postići uzimanjem u obzir početnih zahtjeva za nadoknadom i prevladavajućih razlika između ponuđene i tražene cijene;
- svakog smanjenja vrijednosti franšize koje proizilazi iz zatvaranja, uključujući svako smanjenje vrednovanja za drugu ili odnosnu imovinu koje je povezano sa tim što se ugovori o derivatima zatvaraju, kao i svaki efekat na troškove finansiranja ili nivoje prihoda, i
- svakog preventivnog bafera zbog mogućih negativnih implikacija zatvaranja (npr. greški i sporova u pogledu transakcija ili razmjene kolateralna).

(2) Upoređivanje iz stava 1 ovog člana sprovodi se prije donošenja odluke o zatvaranju, kao dio vrednovanja u cilju odlučivanja o mjerama sanacije.

Obavještavanje o odluci o zatvaranju

Član 4

(1) Prije izvršavanja ovlašćenja o smanjenju duga i konverzije u vezi sa obavezama koje proizilaze iz ugovora o derivatima, Centralna banka obavještava druge ugovorne strane u tim ugovorima o odluci o zatvaranju.

(2) Odluka o zatvaranju stupa na snagu odmah ili na kasniji datum zatvaranja utvrđen u obavještenju iz stava 1 ovog člana.

(3) U odluci o zatvaranju Centralna banka utvrđuje datum i vrijeme zatvaranja, uzimajući u obzir zahtjeve iz člana 9 stav 1 tačka 3 ove odluke, do kojeg druge ugovorne strane mogu Centralnoj banci dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima za potrebe utvrđivanja iznosa za zatvaranje, uz koji dostavljaju i rezime svih komercijalno razumnih zamjenskih trgovanja.

(4) Centralna banka može promijeniti datum i vrijeme do kojeg druge ugovorne strane mogu dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima, ako je ta promjena u skladu sa članom 9 stav 1 tačka 3 ove odluke.

(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana, Centralna banka obavještava drugu ugovornu stranu o promjeni datuma i vremena do kojeg druge ugovorne strane mogu dostaviti dokaz o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima.

(6) U odluci o zatvaranju Centralna banka može utvrditi kriterijume koje namjerava da primjenjuje prilikom procjene da li su zamjenska trgovana komercijalno razumna.

(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana ne primjenjuju se na zatvaranje i vrednovanje ugovora o derivatima koji su centralno poravnani i zaključeni između kreditne institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član i centralne ugovorne strane.

Tretman ugovora o derivatima koji podliježu sporazumu o netiranju

Član 5

Za ugovore o derivatima koji podliježu sporazumu o netiranju nezavisni procjenjivač, u skladu sa čl. 3, 6, 7 i 8 ove odluke, utvrđuje jedinstveni iznos koji kreditna institucija u sanaciji ima pravo da primi ili obavezu da plati kao rezultat zatvaranja svih ugovora o derivatima u skupu za netiranje, kako je definisano u sporazumu o netiranju.

Principi vrednovanja obaveza iz derivata u slučaju zatvaranja

Član 6

(1) Nezavisni procjenjivač utvrđuje vrijednost obaveza koje proizilaze iz ugovora o derivatima kao iznos za prijevremeni raskid ugovora o derivatima, koja se izračunava kao zbir sljedećih iznosa:

- 1) neplaćenih iznosa, kolaterala ili drugih iznosa koje je kreditna institucija u sanaciji dužna da plati centralnoj ugovornoj strani, umanjenih za neplaćene iznose, kolaterale i druge iznose koji druge ugovorne strane duguju kreditnoj instituciji u sanaciji na datum zatvaranja, i
- 2) iznosa za zatvaranje koji pokriva iznos gubitaka ili troškova koje snose centralne ugovorne strane ugovora o derivatima, ili dobitaka koji su one ostvarile zamjenom ili dobijanjem ekonomskog ekvivalenta značajnih uslova raskinutih ugovora i opcionih prava ugovornih strana utvrđenih tim ugovorima.

(2) U smislu stava 1 ovog člana, neplaćeni iznosi u pogledu zatvorenih ugovora o derivatima predstavljaju zbir:

- 1) iznosa koji su postali plativi na datum zatvaranja i prije tog datuma i koji su ostali neisplaćeni na taj datum;
- 2) iznosa jednakog fer tržišnoj vrijednosti imovine koja je trebalo da bude isporučena za svaku obavezu ugovora o derivatima za koju se zahtjevalo da se izmiri isporukom na datum zatvaranja ili prije datuma zatvaranja i koji nije namiren na datum zatvaranja, i
- 3) iznosa po osnovu kamata ili nadoknada nastalih tokom perioda od datuma kada su dospjele relevantne obaveze plaćanja ili isporuke do datuma zatvaranja.

Utvrđivanje iznosa za zatvaranje

Član 7

(1) Ako je druga ugovorna strana pružila dokaze o komercijalno razumnim zamjenskim trgovanjima u roku određenim od strane Centralne banke, nezavisni procjenjivač određuje iznos zatvaranja po cijenama tih zamjenskih trgovanja.

(2) Ako druga ugovorna strana nije dostavila dokaz o zamjenskim trgovanjima u roku utvrđenom od strane Centralne banke, ako nezavisni procjenjivač zaključi da zamjenska trgovanja o kojima je obaviješten nijesu zaključena po komercijalno razumnim uslovima ili ako se primjenjuje druga metodologija u skladu sa članom 8 stav 8 ili članom 9 stav 2 ove odluke, nezavisni procjenjivač utvrđuje iznos za zatvaranje na osnovu:

- 1) srednjih tržišnih cijena i cijena na kraju dana u skladu sa uobičajenim poslovnim postupcima u okviru kreditne institucije u sanaciji na datum utvrđen u skladu sa članom 9 ove odluke;
- 2) razlike između srednje i ponuđene cijene ili srednje i tražene cijene, u zavisnosti od smjera netirane pozicije rizika;
- 3) prilagođavanja cijenama i razlikama navedenim u tač. 1 i 2 ovog stava, kako bi se, po potrebi, odrazila likvidnost tržišta za odnosne rizike ili instrumente i veličina izloženosti u odnosu na dubinu tržišta, kao i mogući rizik modela.

(3) Nezavisni procjenjivač može, u odnosu na obaveze u okviru grupe, utvrditi vrijednost po srednjim tržišnim cijenama i cijenama na kraju dana iz stava 2 tačka 1 ovog člana, ne dovodeći u pitanje tač. 2 i 3 tog stava, ako bi sanaciona strategija podrazumijevala ponovnu zaštitu prekinutih transakcija preko druge transakcije u okviru grupe sa derivatima ili preko grupe transakcija.

(4) Za utvrđivanje vrijednosti iznosa za zatvaranje na osnovu stava 2 ovog člana, nezavisni procjenjivač uzima u obzir cijeli raspon dostupnih i pouzdanih izvora podataka i može se osloniti na vidljive tržišne podatke ili teoretske cijene koje generiraju modeli vrednovanja kojima je cilj procjena vrijednosti, uključujući sljedeće izvore podataka:

- 1) podatke dobijene od trećih strana (npr. vidljive tržišne podatke ili podatke o parametrima vrednovanja i ponude nosioca tržišta ili, ako je ugovor centralno poravnan, vrijednosti ili procjene dobijene od centralnih ugovornih strana);
- 2) za standardizovane proizvode, vrednovanja koja su generirali sopstveni sistemi procjenjivača;
- 3) podatke dostupne u okviru kreditne institucije u sanaciji (npr. interne modele i vrednovanja), uključujući nezavisne provjere cijena sprovedene u skladu sa članom 109 stav 9 Odluke o adekvatnosti kapitala banaka;
- 4) podatke koje dostave druge ugovorne strane, pored dokaza o zamjenskim trgovanjima koji su dostavljeni u skladu sa članom 4 stav 3 ove odluke, uključujući podatke o trenutnim i prethodnim sporovima u pogledu vrednovanja sličnih ili povezanih transakcija i ponuda;
- 5) druge relevantne podatke.

(5) Za potrebe stava 2 tačka 2 ovog člana, Centralna banka može dati uputstvo kreditnoj instituciji u sanaciji da izvrši ažuriranu nezavisnu provjeru cijene u referentnom trenutku utvrđenom u skladu sa članom 9 ove odluke, koristeći informacije na kraju dana koje su dostupne na datum zatvaranja.

(6) Odredbe st.1 do 5 ovog člana ne primjenjuju se na utvrđivanje iznosa za zatvaranje za poravnane ugovore o derivatima koji su zaključeni između kreditne institucije u sanaciji i centralne ugovorne strane, osim u izuzetnim okolnostima utvrđenim u članu 8 stav 8 ove odluke.

Vrednovanje poravnanih ugovora o derivatima zaključenih između kreditne institucije u sanaciji i centralne ugovorne strane

Član 8

(1) Nezavisni procjenjivač utvrđuje vrijednost obaveza koje proizlaze iz ugovora o derivatima koji su zaključeni između kreditne institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član, sa jedne strane, i centralne ugovorne strane, sa druge strane, na osnovu principa vrednovanja iz člana 6 ove odluke.

(2) Iznos za prijevremeni otkaz utvrđuje centralna ugovorna strana, u roku utvrđenom u skladu sa stavom 6 ovog člana, nakon oduzimanja kolateralata koji je dala kreditna institucija u sanaciji uključujući početni iznos nadoknade, varijacijsku maržu i doprinos kreditne institucije u sanaciji garantnom fondu (eng. default fund) centralne ugovorne strane.

(3) Centralna banka obavještava centralnu ugovornu stranu i organ za nadzor centralne ugovorne strane o svojoj odluci o zatvaranju na osnovu ovlašćenja za zatvaranje i raskid ugovora o derivatima, koja stupa na snagu odmah ili na datum i vrijeme utvrđeno u obavještenju.

(4) Centralna banka daje smjernice centralnoj ugovornoj strani da dostavi svoje vrednovanje iznosa za zatvaranje za sve ugovore o derivatima u relevantnom skupu za netiranje, u skladu sa postupkom u slučaju neispunjavanja obaveza centralne druge ugovorne strane.

(5) Centralna ugovorna strana dostavlja Centralnoj banci dokumente o postupku u slučaju neispunjavanja obaveze centralne ugovorne strane i izvještava o preduzetim mjerama upravljanja u slučaju neispunjavanja obaveza.

(6) Centralna banka, u dogovoru sa centralnom ugovornom stranom i organom za nadzor centralne ugovorne strane, utvrđuje rok do kojeg centralna ugovorna strana mora dostaviti vrednovanje iznosa za zatvaranje, a za te potrebe Centralna banka, centralna ugovorna strana i organ za nadzor centralne ugovorne strane uzimaju u obzir oba sljedeća elementa:

- 1) postupak u slučaju neispunjavanja obaveza, utvrđen pravilima o upravljanju centralne ugovorne strane;
- 2) vremenski okvir sanacije.

(7) Centralna banka može da promijeni rok utvrđen na osnovu stava 6 ovog člana u dogovoru sa centralnom ugovornom stranom i organom za nadzor centralne ugovorne strane.

(8) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nakon ostvarivanja saradnje sa organom za nadzor centralne druge ugovorne strane, Centralna banka može odlučiti da primjeni metodologiju iz člana 7 ove odluke u sljedećim slučajevima:

- 1) ako centralna ugovorna strana ne dostavi vrednovanje iznosa za prijevremeni otkaz u roku koji utvrđi Centralna banka u skladu sa stavom 6 ovog člana; ili
- 2) ako vrednovanje centralne ugovorne strane u odnosu na iznos za prijevremeni otkaz nije u skladu sa propisanim postupcima u slučaju neispunjavanja obaveza centralne ugovorne strane.

Trenutak utvrđivanje vrijednosti obaveza koje proizilaze iz ugovora o derivatu

Član 9

(1) Nezavisni procjenjivač utvrđuje vrijednost obaveza iz ugovora o derivatu u sljedećim trenucima:

- 1) ako utvrđuje iznos za prijevremeni raskid ugovora o derivatu po cijenama zamjenskih trgovanja na osnovu člana 7 stav 1 ove odluke, kao trenutak utvrđivanja se uzima datum i vrijeme zaključenja zamjenskih trgovanja;
- 2) ako utvrđuje iznos za prijevremeni raskid ugovora o derivatu u skladu sa procedurama centralne ugovorne strane u slučaju neispunjavanja obaveza na osnovu člana 8 stav 1 ove odluke, kao

- trenutak utvrđivanja uzima se datum i vrijeme kada je centralna ugovorna strana odredila iznos za prijevremeni raskid;
- 3) u ostalim slučajevima datum zatvaranja ili, ako to ne bi bilo komercijalno razumno, kao trenutak utvrđivanja uzima se datum i vrijeme kada je dostupna tržišna cijena za odnosnu imovinu.

(2) Nezavisni procjenjivač može, kao dio privremenog vrednovanja, utvrditi vrijednost obaveza koje proizilaze iz ugovora o derivatu i ranije, a takvo prijevremeno utvrđivanje vrijednosti ugovora o derivatu izvršava na osnovu procjena, oslanjajući se na princip iz člana 6 i člana 7 st. 2 i 5 ove odluke, kao i podataka dostupnih u vrijeme utvrđivanja.

(3) Ako nezavisni procjenjivač sprovodi prijevremeno utvrđivanje u skladu sa stavom 2 ovog člana, Centralna banka može, u bilo kom trenutku, zahtijevati od procjenjivača ažuriranje privremenog vrednovanja kako bi se u obzir uzeli relevantni vidljivi događaji na tržištu ili dokaz komercijalno razumnih zamjenskih trgovanja koja su zaključena u trenutku utvrđenom na osnovu stava 1 ovog člana, a ti događaji ili dokazi, kada su dostupni do datuma utvrđenih na osnovu člana 4 stav 2 ove odluke, uzimaju se u obzir prilikom naknadne procjene vrijednosti imovine i obaveza kreditne institucije koja se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.

(4) Ako nezavisni procjenjivač sprovodi prijevremeno utvrđivanje na osnovu stava 2 ovog člana u odnosu na ugovore o derivatima koji su zaključeni između kreditne institucije u sanaciji koja djeluje kao klirinški član i centralne ugovorne strane, nezavisni procjenjivač uzima u obzir procjenu očekivanih troškova zatvaranja koju mu je dostavila centralna ugovorna strana.

(5) Ako centralna ugovorna strana dostavi vrednovanje iznosa za zatvaranje u skladu sa postupcima u slučaju neispunjavanja obaveze centralne ugovorne strane do roka utvrđenog na osnovu člana 8 st. 6. i 7 ove odluke, to vrednovanje se uzima u obzir prilikom naknadne procjene vrijednosti imovine i obaveza kreditne institucije koja se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija.

Stupanje na snagu

Član 10

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-2/2020
Podgorica, 1.12.2020. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući guverner,
dr **Radoje Žugić**, s.r.

1632.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj Banci Crne Gore (»Službeni list«, br. 40/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 35 st. 4, 7 i 9 i članom 41 stav 1 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU O OBAVJEŠTENJIMA U VEZI SA SANACIJOM KREDITNE INSTITUCIJE

Predmet

Član 1

Ovom odlukom uređuju se sadržina i način dostavljanja i objavljivanja obaveštenja o ispunjenosti uslova za sanaciju kreditnih institucija i pravnih lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, br. 72/19) – (u daljem tekstu: Zakon) i obaveštenja o pokretanju postupka sanacije tih lica.

Obaveštenje o ispunjenosti uslova za sanaciju

Član 2

Obaveštenje o ispunjenosti uslova za sanaciju koje kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, dostavlja Centralnoj banci sadrži:

- 1) naziv, adresu sjedišta i odgovarajući identifikacioni broj kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona;
- 2) naziv i adresu sjedišta direktnog i krajnjeg matičnog društva kreditne institucije, ako je relevantno;
- 3) relevantne informacije i analize koje je organ upravljanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, uzeo u obzir pri procjeni da li su ispunjeni uslovi za sanaciju;
- 4) procjenu organa upravljanja da kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, ne može ili neće moći da nastavi da posluje; i
- 5) sve dodatne informacije koje organ upravljanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, smatra relevantnim za procjenu ispunjenosti uslova za sanaciju.

Postupanje po prijemu obaveštenja

Član 3

(1) Funkcionalna cjelina za superviziju, po prijemu obaveštenja iz člana 2 ove odluke, dostavlja bez odlaganja funkcionalnoj cjelini za sanaciju:

- 1) kopiju obaveštenja, procjenu i informacije iz člana 2 ove odluke;
- 2) informacije o supervizorskim mjerama koje je Centralna banka, u ostvarivanju funkcije supervizije, preduzela ili naložila da ih preduzme kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona;
- 3) dodatnu dokumentaciju koju funkcionalna cjelina za superviziju smatra relevantnom, kako bi funkcionalna cjelina za sanaciju mogla da pripremi predlog odgovarajuće odluke.

(2) Funkcionalna cjelina za superviziju, na zahtjev funkcionalne cjeline za sanaciju, dostavlja toj funkcionalnoj cjelini i sve dodatne informacije potrebne sa procjenu ispunjenja uslova za sanaciju.

Obaveštenje nadležnih organa o pokretanju postupka sanacije

Član 4

Obaveštenje o pokretanju postupka sanacije, koje Centralna banka dostaiva organima utvrđenim Zakonom, sadrži:

- 1) naziv kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, na koji se obaveštenje odnosi;
- 2) informacije iz člana 2 tačka 3 ove odluke;
- 3) rezime procjene ispunjenosti uslova za sanaciju.

Javno obaveštenje o pokretanju postupka sanacije

Član 5

(1) Obaveštenje o pokretanju postupka sanacije koje Centralna banka, umjesto rješenja o pokretanju postupka sanacije, objavljuje na svojoj internet stranici sadrži:

- 1) naziv, adresu sjedišta i odgovarajući identifikacioni broj kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona;
- 2) naziv i adresu sjedišta izvornog i krajnjeg matičnog društva kreditne institucije, ako je relevantno;
- 3) spisak drugih članova grupe i filijala na koje mjere sanacije imaju dejstvo, uključujući, ako je to primjenljivo, informacije o filijalama koje se nalaze u drugim državama;
- 4) kratak pregled dejstva mjera sanacije koje su preduzete, datume od kada se mjere sanacije primjenjuju i posebno njihove efekte na fizička lica, mikro, mala i srednja privredna društva, koji sadrži:
 - informacije o pristupu depozitima koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita depozita, drži kreditna institucija na koju se odnosi mjera sanacije;
 - informacije o pristupu drugoj imovini i sredstvima klijenata koje drži kreditna institucija na koju se odnosi mjera sanacije;
 - informacije o ugovornim obavezama plaćanja ili ispunjenja obaveza koje podliježu odlaganju u skladu sa članom 120 Zakona, uključujući informacije o početku i prestanku perioda ovog odlaganja;
 - informacije o povjeriocima kojima se, u skladu sa članom 121 Zakona, odlaže sprovođenje izvršenja nad imovinom kreditne institucije u sanaciji, uključujući informacije o početku i prestanku perioda ovog odlaganja;
 - informacije o ugovornim stranama kojima se, u skladu sa članom 122 Zakona, privremeno odlaže pravo na otkaz ugovora, uključujući informacije o početku i prestanku perioda ovog odlaganja;
- 5) informacije o uobičajenom toku ugovornih obaveza, uključujući planove otplate, koje ne podliježu odlaganjima iz čl. 120, 121 i 122 Zakona;
- 6) informacije o kontakt osobi od koje klijenti i povjeriocici mogu da traže dodatne i najnovije informacije o kreditnoj instituciji u sanaciji, odnosno pravnom licu iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, i njihovom poslovanju.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana Centralna banka objavljuje istog dana u kojem donese rješenje o pokretanju postupka sanacije.

Način dostavljanja obavještenja

Član 6

(1) Obavještenja iz čl. 2 i 4 ove odluke dostavljaju se primaocu u pisanoj formi ili odgovarajućim bezbjednim elektronskim putem.

(2) Prije slanja Centralnoj banci obavještenja iz člana 2 ove odluke, kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 st. 2, 3 i 4 Zakona, može da usmeno uspostavi kontakt sa Centralnom bankom radi obavještavanja o namjeri dostavljanja ovog obavještenja.

(3) Kada Centralna banka dobije od nadležnog organa za superviziju druge države obavještenje u smislu člana 4 ove odluke, potvrđiće pošiljaocu prijem obavještenja, navodeći datum i vrijeme prijema, kao i podatke u vezi sa kontakt osobom sa kojom mogu ostvarivati komunikaciju u vezi sa dostavljenim obavještenjem.

(3) Centralna banka objavljuje na svojoj internet stranici podatke o kontakt osobama iz st. 2 i 3 ovog člana.

Stupanje na snagu

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-3/2020
Podgorica, 1.12.2020. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajući guverner,
dr **Radoje Žugić**, s.r.

1633.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 115 stav 5 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU

O MINIMALNOM POPISU USLUGA, PROSTORA I OPREME POTREBNIH ZA EFIKASNO OBAVLJANJE POSLOVA PRENESENIH SA KREDITNE INSTITUCIJE U SANACIJI NA DRUŠTVO PRIMAOCА

Predmet

Član 1

Ovom odlukom se utvrđuje minimalni popis usluga, prostora i opreme potrebnih društvu primaocu za efikasno obavljanje poslova koji su, primjenom instrumenta prodaje poslovanja ili instrumenta odvajanja imovine, preneseni na to društvo u postupku sanacije kreditne institucije.

Minimalni popis

Član 2

(1) Pri utvrđivanju usluga, prostora ili opreme čije korišćenje treba omogućiti društvu primaocu u skladu sa članom 1 ove odluke, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) procjenjuje da li su usluge, prostori ili oprema neophodni društvu primaocu radi održavanja osnovne interne infrastrukture za nastavak prenesenih poslovnih djelatnosti, imovine i obaveza, posebno za obavljanje ključnih funkcija.

(2) Pri procjeni iz stava 1 ovog člana, Centralna banka uzima u obzir ciljeve sanacije i odgovarajući rok za obezbjeđivanje usluga, prostora i opreme.

(3) Pri procjeni da li je potrebno da od kreditne institucije u sanaciji ili bilo kojeg člana grupe zahtijeva obezbjeđivanje usluga, prostora ili opreme, Centralna banka treba da, naročito razmotri:

- 1) podršku u vezi sa ljudskim resursima:
 - upravljanje zaposlenim, uključujući odgovarajuće ugovore i primanja;
 - internu komunikaciju;
- 2) informacionu tehnologiju:
 - hardver za informacione tehnologije i komunikaciju;
 - obradu i čuvanje podataka;
 - ostalu infrastrukturu informacione tehnologije, radne stanice, telekomunikacije, servere, centre za podatke i povezane usluge;
 - upravljanje softverskim licencama i aplikacionim softverom;
 - pristup eksternim pružaocima usluga, a naročito pružaocima podataka i infrastrukture;
 - održavanje aplikacija, uključujući održavanje softverskih aplikacija i povezanih tokova podataka;
 - generisanje izvještaja, interni protok informacija i baze podataka;
 - korisničku podršku;
 - otklanjanje posljedica u hitnim slučajevima i u slučajevima katastrofe;
- 3) obradu transakcija, uključujući pravna pitanja vezana za transakcije, naročito sprječavanje pranja novca;
- 4) obezbjeđivanje ili upravljanje nepokretnostima i prostorima, kao i prateće usluge:
 - obezbjeđivanje kancelarijskog i pomoćnog prostora;
 - upravljanje internim prostorima;
 - bezbjednost i nadzor pristupa prostorijama;
 - upravljanje portfoliom nepokretnosti;
- 5) pravne usluge i funkciju praćenja usklađenosti:
 - korporativnu pravnu podršku;
 - pravne usluge vezane za poslovanje i transakcije;
 - podršku za praćenje usklađenosti;
- 6) usluge povezane sa upravljanjem aktivom i pasivom:
 - koordinaciju, administriranje i upravljanje tim aktivnostima;
 - koordinaciju, administriranje i upravljanje refinansiranjem subjekata, uključujući upravljanje kolateralima;

- funkciju izvještavanja, naročito vezano za propisane koeficijente likvidnosti;
 - koordinaciju, administriranje i upravljanje srednjoročnim i dugoročnim programima finansiranja i refinansiranja subjekata grupe;
 - koordinaciju, administriranje i upravljanje refinansiranjem, naročito kratkoročnih stavki;
- 7) trgovanje i upravljanje imovinom:
- operativne poslove (evidentiranje transakcija, kreiranje, realizacija i servisiranje proizvoda trgovanja i sl.);
 - konfirmacije, izmirenja, isplate;
 - upravljanje pozicijama i drugim ugovornim stranama i izvještavanje o podacima i odnosima;
 - upravljanje pozicijama (rizik i usklađivanje);
- 8) upravljanje rizicima i vrednovanje:
- centralizovano upravljanje rizicima ili upravljanje rizicima po poslovnim linijama ili vrsti rizika;
 - generisanje izvještaja o rizicima;
- 9) računovodstvo:
- izvještavanje u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 - vrednovanje stavki, naročito tržišnih pozicija;
 - izvještavanje prema organima upravljanja;
 - rukovanje gotovinom.

(4) Centralna banka obezbeđuje da pružanje usluga, naročito usluga iz stava 3 tač. 6, 7 i 8 ovog člana, ne obuhvati preuzimanje finansijskih rizika koji bi se mogli smatrati finansijskom podrškom.

Stupanje na snagu

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-4/2020
Podgorica, 1.12. 2020.godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući guverner,
dr Radoje Žugić, s.r.

1634.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 105 stav 5 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU O BLIŽOJ SADRŽINI PLANA REORGANIZACIJE POSLOVANJA KREDITNE INSTITUCIJE U SANACIJI I NAČINU IZVJEŠTAVANJA O SPROVOĐENJU TOG PLANA

I. OSNOVNA ODREDBA

Predmet

Član 1

Ovom odlukom bliže se uređuje sadržaj plana reorganizacije poslovanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19) - (u daljem tekstu: Zakon), nad kojima se primjenjuje instrument interne sanacije radi dokapitalizacije (u daljem tekstu: plan reorganizacije) i način izvještavanja Centralne banke Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) o sprovođenju tog plana.

II. SADRŽAJ PLANA REORGANIZACIJE

Elementi plana

Član 2

- (1) Plan reorganizacije treba da sadrži najmanje sljedeće elemente:
 - 1) hronološki i finansijski prikaz faktora koji su doprinijeli poteškoćama u poslovanju kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, uključujući relevantne pokazatelje uspješnosti koji su se pogoršali tokom perioda koji je prethodio sanaciji i razloge za njihovo pogoršanje;
 - 2) kratak opis mjera za sprječavanje krize i mjera za upravljanja krizom, u slučaju kada su Centralna banka, u ostvarivanju funkcije supervizije ili funkcije sanacije, ili kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, takve mjere sproveli prije podnošenja plana reorganizacije;
 - 3) opis strategije reorganizacije poslovanja i mjera kojima se planira ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti poslovanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona tokom perioda reorganizacije, uključujući i opis:
 - reorganizovanog poslovnog modela;
 - mjera za sprovođenje strategije reorganizacije poslovanja na nivou grupe, subjekta i linija poslovanja;
 - ciljnog trajanja perioda reorganizacije i ključnih faza;
 - interakcije sa Centralnom bankom u ostvarivanju funkcije supervizije i funkcije sanacije;
 - strategija u vezi sa uključivanjem značajnih spoljnjih učesnika, kao što je sindikat ili organizacija zaposlenih, i
 - strategija interne i eksterne komunikacije u vezi sa mjerama reorganizacije poslovanja.
- (2) Ako djelovi kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, treba da budu likvidirani ili da budu prodati, u strategiji reorganizacije iz stava 1 tačka 3 ovog člana utvrđuju se sljedeći elementi:
 - 1) predmetni subjekt ili linija poslovanja, metod likvidacije ili prodaje, uključujući osnovne pretpostavke i moguće očekivane gubitke;
 - 2) očekivani vremenski okvir za realizaciju;
 - 3) svi oblici finansiranja ili usluge koje pruža ili dobija preostali dio kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona.
- (3) Svi prihodi od otuđivanja imovine, subjekata ili linija poslovanja koji su predviđeni planom reorganizacije razumno se izračunavaju, uzimajući u obzir pouzdana mjerila ili vrednovanje, kao što su procjena stručnjaka, istraživanje tržišta ili vrijednost slične linije poslovanja ili subjekata, pri čemu se izračunava i vjerovatnoća ostvarivanja gubitka.

(4) Za djelove kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, koji neće biti likvidirani ili prodati, u planu reorganizacije navode se načini otklanjanja mogućih nedostataka u njihovom poslovanju ili uspješnosti koji bi mogli da utiču na njihovu dugoročnu održivost poslovanja, čak i u slučaju kada ti nedostaci nijesu direktno povezani sa mogućnošću nastavka poslovanja te kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona.

(5) Mjerama utvrđenim planom reorganizacije uzimaju se u obzir prednosti i nedostaci kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, i njihovog reorganizovanog poslovnog modela u odnosu na ekonomsko i tržišno okruženje u kojem posluju.

(6) Strategijom reorganizacije mogu se obuhvatiti i mjere koje su prethodno utvrđene planom oporavka ili planom sanacije, ako je plan sanacije dostupan kreditnoj instituciji, odnosno pravnom licu iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, a te mjere su primjerene i nakon sanacije.

Finansijska uspješnost – regulatorni zahtjevi

Član 3

(1) Plan reorganizacije treba da sadrži projekcije finansijske uspješnosti kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, tokom perioda reorganizacije, i način ponovnog uspostavljanja dugoročne održivosti njihovog poslovanja.

(2) Elementima plana reorganizacije iz stava 1 ovog člana konkretno se utvrđuju:

- 1) troškovi i efekti reorganizacije na iskaz o finansijskoj poziciji (u daljem tekstu: bilans stanja) i iskaz o ukupnom rezultatu (u daljem tekstu: bilans uspjeha) kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona;
- 2) opis zahtjeva za finansiranjem tokom perioda reorganizacije i potencijalni izvori takvog finansiranja;
- 3) način poslovanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, kojim će se obezbijediti pokrivanje svih troškova, uključujući amortizaciju i finansijske troškove i obezbijediti prihvativljiv finansijski povrat na kraju perioda reorganizacije;
- 4) postsanacioni bilans koji odražava novu strukturu duga i kapitala i otpis imovine zasnovan na privremenoj procjeni imovine i obaveza kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, izvršenoj u skladu sa članom 44 ili naknadnoj procjeni izvršenoj u skladu sa članom 47 Zakona;
- 5) projekcija ključnih finansijskih pokazatelja, a naročito pokazatelja likvidnosti, kvaliteta kredita, modela finansiranja, profitabilnosti i efikasnosti na nivou grupe, subjekta i linije poslovanja.

(3) Period reorganizacije, u smislu ove odluke, je vremenski period razumnog trajanja između primjene instrumenta interne sanacije i predviđenog trenutka kada kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, koji su u sanaciji, treba da ponovo uspostave svoju dugoročnu održivost poslovanja, tokom kojeg se sprovode mjere iz plana reorganizacije.

(4) Planom reorganizacije utvrđuju se mjere koje će kreditna institucija, odnosno pravno lice iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, preuzeti kako bi, u najkraćem mogućem roku a najkasnije do isteka perioda reorganizacije, bila sposobna da ubuduće sproveđe sve primjenljive prudencijalne i ostale regulatorne zahtjeve, uključujući minimalne zahtjeve za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama iz člana 29 Zakona.

Procjena održivosti plana reorganizacije

Član 4

(1) Plan reorganizacije treba da sadrži dovoljno informacija kako bi Centralna banka, u ostvarivanju funkcije sanacije i funkcije supervizije, mogla da ocijeni izvodljivost predloženih mjera.

(2) Za potrebe iz stava 1 ovog člana, planom reorganizacije utvrđuju se najmanje:

- 1) pretpostavke o očekivanim makroekonomskim i tržišnim kretanjima u osnovnom scenariju u poređenju sa odgovarajućim sektorskim mjerilima;
- 2) sažeti prikaz alternativnih strategija reorganizacije ili grupe mjera, kao i obrazloženje izbora mjera iz plana reorganizacije, radi ponovnog uspostavljanja dugoročne održivosti poslovanja kreditne

institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, uz istovremeno poštovanje ciljeva i načela sanacije.

(3) Osnovnim scenarijom, u smislu stava 2 tačka 1 ovog člana, smatra se poslovni scenario koji sanaciona uprava kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, smatra najvjeroatnijim rezultatom u postupku ponovnog uspostavljanja dugoročne održivosti njihovog poslovanja.

(4) Plan reorganizacije treba da sadrži potrebne informacije koje Centralnoj banci omogućavaju sprovođenje detaljne analize efekata reorganizacije poslovanja na ključne funkcije kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, i na finansijsku stabilnost.

(5) Plan reorganizacije treba da obuhvata analizu alternativnog skupa ključnih osnovnih pretpostavki, u kojoj se razmatraju najbolji i najgori mogući ishodi (u daljem tekstu: optimistički i pesimistički scenariji), s tim da je ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti poslovanja moguće u svim scenarijima, iako oni mogu da se međusobno razlikuju u pogledu rokova, mjera i finansijske uspješnosti.

(6) Uzimajući u obzir optimističke i pesimističke scenarije, plan reorganizacije treba da sadrži rezime ključnih informacija o tome kako su razvijeni pojedinačni scenariji, kao i uspješnost kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, u okviru svakog scenarija.

(7) Rezime ključnih informacija iz stava 4 ovog člana treba da sadrži:

- 1) ključne pretpostavke (npr. ključne makroekonomske varijable);
- 2) projekciju bilansa stanja i bilansa uspjeha;
- 3) ključne finansijske pokazatelje na nivou grupe, subjekta i linije poslovanja.

Sprovođenje plana reorganizacije i prilagođavanje strategija

Član 5

(1) Plan reorganizacije treba da sadrži konkretnе i adekvatne ključne faze i pokazatelje uspješnosti sprovođenja tog plana, koji se izrađuju najmanje tromjesečno, s tim da se te ključne faze i pokazatelji uspješnosti mogu prilagođavati u skladu sa stavom 2 ovog člana.

(2) Planom reorganizacije treba da bude omogućeno sanacionoj upravi da prilagođava strategiju reorganizacije ili pojedinačne mjere, ako ocijeni da se time doprinosi uspostavljanju dugoročne održivosti poslovanja u planiranom vremenskom okviru.

(3) Sanaciona uprava obavještava Centralnu banku o prilagođavanjima iz stava 2 ovog člana kroz redovne izvještaje o sprovođenju plana reorganizacije iz člana 6 ove odluke, a ako je to zbog hitnosti neophodno, obavještavanje o tim prilagođavanjima može se izvršiti i kroz vanredne izvještaje.

(4) Sanaciona uprava ne može da odstupa od sprovođenja plana reorganizacije prije odobrenja prilagođavanja od strane Centralne banke, u skladu sa postupkom ocjene plana reorganizacije poslovanja utvrđenim članom 106 Zakona.

III. IZVJEŠTAVANJE CENTRALNE BANKE

Izvještavanje o sprovođenju plana reorganizacije

Član 6

(1) Izvještavanje Centralne banke o sprovođenju plana reorganizacije, koje se vrši u skladu sa članom 106 stav 5 Zakona, sadrži analizu i procjenu sprovođenja plana reorganizacije, koje obuhvataju najmanje sljedeće:

- 1) ostvarene ključne faze i mjere koje su sprovedene i poređenje njihovog efekta sa efektima koji su predviđeni planom reorganizacije;
- 2) uspješnost kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, i poređenje sa prognozama iz plana reorganizacije i prethodnih izvještaja o sprovođenju tog plana;
- 3) razloge zbog kojih nijesu ostvarene neke ključne faze ili pokazatelji uspješnosti i predlozi za otklanjanje kašnjenja ili nedostataka;

- 4) ostale probleme koji su povezani sa sprovođenjem plana reorganizacije koji bi mogli da sprječe ponovno uspostavljanje dugoročne održivosti poslovanja kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona;
 - 5) predstojeće mjere i ključne faze, kao i procjenu vjerovatnoće njihovog ostvarivanja;
 - 6) ažurirane projekcije finansijske uspješnosti;
 - 7) predlog prilagođavanja pojedinačnih mjera, ključnih faza ili pokazatelja uspješnosti, u skladu sa članom 5 stav 2 ove odluke, ako je to potrebno i opravdano.
- (2) Centralna banka može da, u bilo kojem trenutku, zahtijeva od sanacione uprave kreditne institucije, odnosno pravnog lica iz člana 3 tač. 2, 3 ili 4 Zakona, dostavljanje i drugih informacija koje su povezane sa sprovođenjem plana reorganizacije.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-5/2020
Podgorica, 1.12.2020. godine

Savjet Centralne banke Crne Gore

Predsjedavajući guverner,
dr **Radoje Žugić**, s.r.

1635.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj Banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 150 stav 8 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU O BLIŽIM USLOVIMA POD KOJIMA SE KREDITNOJ INSTITUCIJI MOŽE ODLOŽITI PLAĆANJE VANREDNIH DOPRINOSA SANACIONOM FONDU

Predmet

Član 1

Ovom odlukom bliže se uređuju uslovi pod kojima Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka), kao organ za sanaciju kreditnih institucija, može da odloži obavezu kreditne institucije za plaćanje vanrednih doprinosa Sanacionom fondu, u skladu sa članom 150 stav 5 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19) - (u daljem tekstu: Zakon).

Zahtjev za odlaganje

Član 2

(1) Centralna banka razmatra odlaganje plaćanja vanrednih doprinosa samo na zahtjev kreditne institucije.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana mora biti u pisanoj formi i detaljno obrazložen.

(3) Kreditna institucija, uz zahtjev, dostavlja sve informacije i dokumentaciju potrebne za procjenu uticaja plaćanja vanrednih doprinosa na finansijski položaj kreditne institucije.

(4) Uz zahtjev nije potrebno dostaviti informacije i dokumentaciju sa kojima Centralna banka već raspolaže, ako su te informacije potpune, istinite, tačne i ažurirane.

(5) U postupku razmatranja zahtjeva, Centralna banka može da zahtijeva od kreditne institucije da, u određenom roku, dostavi i dodatne informacije i dokumentaciju od značaja za odlučivanje po tom zahtjevu.

Procjena ispunjenosti uslova za odlaganje

Član 3

(1) Prilikom utvrđivanja da li kreditna institucija koja podnese zahtjev iz člana 2 ove odluke ispunjava uslove za odlaganje, Centralna banka procjenjuje uticaj plaćanja vanrednih doprinosa na solventnost, odnosno na nivo regulatornog kapitala i na likvidnost kreditne institucije u skladu sa čl. 4 i 5 ove odluke.

(2) Ako je kreditna institucija dio grupe, procjenom iz stava 1 ovog člana Centralna banka obuhvata i uticaj plaćanja vanrednih doprinosa na nivo regulatornog kapitala i likvidnost grupe u cijelini.

(3) Centralna banka može da odloži plaćanje vanrednih doprinosa kreditnoj instituciji ako, na osnovu procjene iz stava 1 ovog člana, utvrdi da bi uplata tih doprinosa, u narednih šest mjeseci, dovela do vjerovatnog kršenja:

- 1) minimalnog zahtjeva za likvidnom pokrivenošću utvrđenog članom 114 Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list CG“, broj 72/19) - (u daljem tekstu: Zakon o kreditnim institucijama);
- 2) zahtjevanog nivoa regulatornog kapitala utvrđenog članom 134 Zakona o kreditnim institucijama, ili
- 3) posebnih zahtjeva za likvidnošću kreditne institucije utvrđenih članom 280 Zakona o kreditnim institucijama.

Procjena uticaja odlaganja na regulatorni kapital

Član 4

(1) Centralna banka, prilikom procjene ispunjenosti uslova za odlaganje iz člana 3 ove odluke, utvrđuje uticaj plaćanja vanrednih doprinosa na nivo regulatornog kapitala kreditne institucije.

(2) Procjena iz stava 1 ovog člana obuhvata analizu uticaja plaćanja vanrednih doprinosa na usklađenost kreditne institucije sa minimalnim zahtjevima za regulatornim kapitalom utvrđenih Zakonom o kreditnim institucijama i odlukom kojom se uređuje adekvatnost kapitala kreditne institucije.

(3) Za potrebe ove procjene, pozicija regulatornog kapitala kreditne institucije umanjuje se za iznos varijabilnog doprinosa.

(4) Analiza iz stava 1 ovog člana obuhvata najmanje period do sljedećeg datuma izvještavanja utvrđenog odlukom kojom se uređuje izvještavanje o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.

Procjena uticaja odlaganja na likvidnost

Član 5

(1) Centralna banka, prilikom procjene ispunjenosti uslova za odlaganje iz člana 3 ove odluke, utvrđuje i uticaj plaćanja vanrednih doprinosa na likvidnost kreditne institucije.

(2) Procjena iz stava 1 ovog člana obuhvata analizu uticaja plaćanja vanrednih doprinosa na sposobnost kreditne institucije da ispuni minimalni zahtjev za održavanje koeficijenta likvidne pokrivenosti utvrđenog članom 114 Zakona o kreditnim institucijama.

(3) Za potrebe analize iz stava 2 ove odluke, Centralna banka dodaje odliv likvidnosti, koji je jednak cjelokupnom iznosu koji se plaća u trenutku kada je dospjelo plaćanje vanrednih doprinosa, izračunu neto odliva likvidnosti u skladu sa odlukom kojom se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti u kreditnim institucijama.

(4) Centralna banka procjenjuje i uticaj odliva utvrđenog u skladu sa stavom 3 ovog člana na posebne zahtjeve za likvidnost utvrđene u članu 280 Zakona o kreditnim institucijama.

(5) Analiza iz stava 2 ovog člana obuhvata najmanje period do sljedećeg datuma izvještavanja utvrđenog odlukom kojom se uređuje izvještavanje o likvidnosti kreditnih institucija.

Period odlaganja

Član 6

(1) Centralna banka utvrđuje period odlaganja plaćanja vanrednih doprinosa u skladu sa procjenom vremena potrebnog da bi se izbjegli rizici po likvidnost ili solventnost kreditne institucije ili njene grupe, koji ne može biti duži od šest mjeseci.

(2) Nakon što utvrdi period odlaganja iz stava 1 ovog člana, Centralna banka tokom trajanja perioda odlaganja redovno prati ispunjenost uslova za odlaganje iz člana 3 ove odluke.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, Centralna banka može, na zahtjev kreditne institucije, da produži period odlaganja plaćanja vanrednih doprinosa za još najduže šest mjeseci, ako utvrdi da uslovi za odlaganje iz člana 3 ove odluke i dalje postoje.

Stupanje na snagu

Član 7

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-6/2020
Podgorica, 1.12.2020.godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući guverner,
dr Radoje Žugić, s.r.

1636.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 06/13 i 70/17) i člana 19 stav 4 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2020. godine, donio je

ODLUKU O BLIŽOJ SADRŽINI PLANOVА SANACIJE KREDITNIH INSTITUCIJA I PLANOVА SANACIJE ZA GRUPУ

Predmet

Član 1

Ovom odlukom bliže se uređuje sadržaj planova sanacije kreditnih institucija sa sjedištem u Crnoj Gori i planova sanacije za grupu čija matična kreditna institucija i članovi grupe imaju sjedište u Crnoj Gori.

Sadržaj plana sanacije kreditne institucije i plana sanacije za grupu

Član 2

Plan sanacije kreditne institucije i plan sanacije za grupu, pored elemenata koji se zahtijevaju u skladu sa čl. 18 i 19 Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19) – (u daljem tekstu: Zakon), treba da sadrži najmanje i sljedeće elemente:

- 1) rezime plana, uključujući opis kreditne institucije ili grupe i rezime elemenata iz tač. 2 do 8 ovog stava;
- 2) opis sanacione strategije koja je razmotrena u planu, uključujući sljedeće:
 - utvrđivanje različitih mjera sanacije koje su predviđene u skladu sa planom;
 - utvrđivanje subjekta, odnosno subjekata na koje bi se mjere sanacije primjenjivale;
 - utvrđivanje svih ključnih funkcija ili osnovnih linija poslovanja koje će se zadržati, kao i svih ključnih funkcija ili osnovnih linija za koje se planira da budu odvojene od drugih funkcija;
 - procjenu rokova za sprovođenje svih važnih aspekata plana, u skladu sa zahtjevom iz člana 19 stav 2 tačka 4 Zakona;
 - detaljan opis svih verzija razmatrane odabrane sanacione strategije, kako bi se obuhvatile okolnosti u kojima odabrana strategija ne može da bude sprovedena;
 - opis postupka donošenja odluka u cilju sprovođenja sanacione strategije, uključujući rokove za donošenje odluka;
 - za planove sanacije za grupu, dodatno i aranžmane za saradnju i koordinaciju između organa za sanaciju sa relevantnim organima trećih zemalja u kojima se nalaze subjekti grupe, u skladu sa zaključenim sporazumima;
- 3) opis informacija i aranžmana za pružanje tih informacija koje su potrebne za efikasno sprovođenja sanacione strategije, uključujući:
 - opis informacija i postupaka za obezbjeđivanje, u primjerenu roku, raspoloživosti informacija koje su potrebne za procjenu vrijednosti, naročito u skladu sa čl. 45 i 100 Zakona, kao i tržišne sposobnosti, naročito u skladu sa zahtjevima u pogledu stavljanja na tržište, u slučaju primjene instrumenta prodaje poslovanja ili instrumenta prelazne kreditne institucije;
 - raspored ključnih funkcija i osnovnih linija poslovanja po subjektima, u kojem se posebno utvrđuju ključne funkcije i osnovne linije poslovanja koje izvršavaju subjekti na koje se primjenjuju mjere sanacije i ključne funkcije ili osnovne linije poslovanja koje su raspoređene po subjektima koje bi se odvojile sprovođenjem sanacione strategije;
 - opis aranžmana za razmjenu informacija sa organima za sanaciju i drugim relevantnim organima iz drugih država;
 - detaljan opis aranžmana kojima se obezbjeđuje da informacije iz člana 20 Zakona budu ažurirane i dostupne Centralnoj banci, kada je to potrebno;
- 4) opis aranžmana kojima se obezbjeđuje operativni kontinuitet pristupa ključnim funkcijama tokom sanacije, uključujući naročito opis:

- ključnih zajedničkih sistema i aktivnosti koje je potrebno nastaviti kako bi se održao kontinuitet ključnih funkcija i aranžmana za obezbjeđivanje ugovorne i operativne stabilnosti njihovog pružanja tokom sanacije;
 - interne i eksterne međuzavisnosti koje su ključne za održavanje kontinuiteta poslovanja;
 - aranžmana kojima se obezbjeđuje pristup platnim sistemima ili drugoj finansijskoj infrastrukturi koja je potrebna za održavanje ključnih funkcija, uključujući procjenu prenosivosti pozicija klijenata;
- 5) opis zahtjeva vezanih za finansiranje i izvore finansiranja koji su potrebni za sprovođenje sanacione strategije koja je predviđena u planu, uključujući naročito:
- opis zahtjeva u odnosu na finansiranje, izvore finansiranja i likvidnost koji su uključeni u sanacionu strategiju;
 - opis mogućih izvora finansiranja sanacije, uključujući uslove finansiranja, preduslove za njihovo korišćenje, vremenski okvir njihove raspoloživosti, subjekte kojima se može obezbijediti finansiranje i sve zahtjeve u pogledu kolateralata;
 - po potrebi, opis i analizu toga kako i kada se kreditna institucija može, pod uslovima iz plana, prijaviti za korišćenja instrumenata podrške Centralne banke (osim hitne podrške za likvidnost ili druge pomoći pod nestandardnim uslovima) tokom sanacije, uključujući utvrđivanje raspoloživog kolateralata;
 - za grupu, dodatno i opis svih dogovorenih principa podjele odgovornosti za finansiranje između izvora finansiranja u različitim jurisdikcijama, uključujući principe podjele odgovornosti za finansiranje između izvora finansiranja u različitim državama;
- 6) planove komunikacije sa ključnim grupama zainteresovanih lica, uključujući naročito:
- upravljeni odbor, vlasnike i zaposlene u kreditnoj instituciji ili grupi, uključujući postupke za savjetovanje sa zaposlenima i, po potrebi, dijalog sa socijalnim partnerima u postupku sanacije, kao i procjenu efekata plana na zaposlene;
 - klijente, medije i širu javnost;
 - deponente, akcionare, imaoce obveznica, druge ugovorne strane, infrastrukture finansijskih tržišta i druge učesnike na tržištu na koje se to odnosi;
 - sve upravne ili sudske organe čije radnje i odluke mogu biti ključne za sprovođenje sanacione strategije;
 - sve savjetnike koji su potrebni za sprovođenje sanacione strategije;
- 7) zaključke vezane za procjenu mogućnosti sanacije, uključujući naročito:
- procjenu da li je li trenutno moguće da se sanira kreditna institucija ili grupa;
 - rezime zaključaka procjene mogućnosti stečaja, izvršene u skladu sa propisom Centralne banke kojim se uređuje procjena mogućnosti sanacije kreditnih institucija;
 - detaljan opis svih utvrđenih prepreka mogućnosti sanacije i svih mjera koje je predložila kreditna institucija ili grupa ili koje zahtijeva Centralna banka, kako bi se riješile ili uklonile te prepreke;
- 8) procjenu, datu u brojčanom iskazu, svih promjena minimalnih zahtjeva za kvalifikovanim obavezama ili odgovarajuće lokacije tih obaveza, koja se zahtijeva u cilju rješavanja ili otklanjanja prepreka mogućnosti sanacije, uzimajući u obzir kriterijume za određivanje minimalnih zahtjeva za kvalifikovanim obavezama, uređene članom 30 stav 1 Zakona i relevantnim propisom Centralne banke;
- 9) sva mišljenja kreditne institucije ili grupe data u vezi sa planom sanacije;
- 10) sve dodatne informacije potrebne za izradu sanacione strategije.

Stupanje na snagu

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjuće se od dana početka primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija („Službeni list CG“, broj 72/19).

O.br. 0101-7151-7/2020
Podgorica, 1.12.2020.godine

Savjet Centralne banke Crne Gore
Predsjedavajući guverner,
dr Radoje Žugić, s.r.

1637.

Na osnovu člana 11 tačka 4 i člana 14 stav 1 tačka 2, a u vezi sa: članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17, 49/19), Planom namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 32/17) i Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio ("Službeni list CG", br. 34/17, 57/17, 51/18, 16/19 i 11/20), AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), uz saglasnost Agencije za elektronske medije, na sjednici Savjeta Agencije od 09. 07. 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIIJA
IZ OPSEGA 87,5-108 MHz ZA FM RADIO**

1. U Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio ("Službeni list CG ", br. 34/17, 57/17, 51/18, 16/19 i 11/20), tabela korišćenja radio-frekvencija iz priloga mijenja se na način što se redovi:

Podgorica/ CG81000	Fundina	19E2210/ 42N2605	88,6	576	607	1	ND
Podgorica/ CG81000	Fundina	19E25274/ 42N47262	90,2	576	607	1	ND

zamjenjuju redovima:

Podgorica/ CG81000	Sjenica	19E19254/ 42N27480	88,6	451	450	1	ND
Podgorica/ CG81000	Sjenica	19E19254/ 42N27480	90,2	451	450	1	ND

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0505-2744/2
Podgorica, 09. 07. 2020. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Predsjednik Savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.

Obrazloženje

Članom 11 tačka 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) utvrđeno je da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu, a članom 14 stav 1 tačka 4 utvrđeno je da Savjet Agencije donosi planove raspodjele radio-frekvencija.

Članom 98 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da se planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radio-frekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra. Stavom 4, tačka 3 istog člana propisuje se da je planove raspodjele radio-frekvencija Agencija dužna da dostavi na saglasnost regulatornom organu nadležnom za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga, u vezi planova koji se odnose na radio-frekvencijske opsege koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi. Članom 98, stav 5 Zakona, utvrđeno je da se planovi raspodjele radio-frekvencija objavljaju u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Agenciji su se obratila privredna društva „Jumedia Mont“ d.o.o. Podgorica (Radio D) i „M.D. Company“ d.o.o. Podgorica (Radio D plus) zahtjevima broj 1034 i 42 respektivno, sva od od 12. 05. 2020. godine, za izmjешtanje predajnika pomenutih emitera sa lokacije Fundina na lokaciju Sjenica. Zahtjev se odnosi na korišćenje istih radio-frekvencija 88,6 MHz i 90,2 MHz koje su ovim privrednim društvima utvrđene odobrenjima za korišćenje radio-frekvencija broj 0506-630/2 i 0506-629/2 respektivno, sva od 28. 02. 2017. godine.

Imajući u vidu da pomenutim zahtjevima nijesu ugrožena prava drugih korisnika radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz kao i da se zahtjevi odnose na povraćaj na predašnje stanje odnosno emitovanje signala sa lokacije Sjenica, te da se radi o istim radio-frekvencijama koje već koriste pomenuti emiteri, a za koje je Agencija u međuvremenu pribavila saglasnosti relevantnih administracija drugih država u postupku međunarodne koordinacije, ocjenjuje se svrshodnim dalje korišćenje radio-frekvencija 88,6 MHz i 90,2 MHz na lokaciji Sjenica u skladu sa predmetnim zahtjevima.

Shodno navedenom, Agencija je utvrdila mogućnost izmjene Plana raspodjele i to na način kako je dato u izreci ove odluke.

Nakon dobijanja saglasnosti na predložene izmjene i dopune Plana raspodjele od strane Agencije za elektronske medije, broj 01-500/3 od 01. 07. 2020. godine, Agencija je donijela Odluku o izmjeni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 87,5-108 MHz za FM radio.

1638.

Na osnovu člana 11 tačka 4 i člana 14 stav 1 tačka 2, a u vezi sa: članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Planom namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 32/17) i Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme ("Službeni list CG", br. 16/18, 70/18 i 16/19), AGENCIJA ZA ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), uz saglasnost Agencije za elektronske medije, na sjednici Savjeta Agencije od 09. 07. 2020. godine, donijela je

**ODLUKU
O DOPUNI PLANA RASPODJELE RADIO-FREKVENCIJA
IZ OPSEGA 174-230 MHz I 470-694 MHz ZA DTT I T-DAB SISTEME**

1. U Planu raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme ("Službeni list CG", br. 16/18, 70/18 i 16/19), u prilogu IV Raspodjela radio-frekvencija iz opsega 470-694 MHz za pojedinačne lokacije za DTT, u Tabeli 4. poslije redova:

Krnovska Glavica	35	42° 54' 08" N	19° 06' 16" E	H	300	1608	27	ND	1	Lovćen	[GE06D]
Kurilo DG	27	42° 34' 05" N	19° 04' 12" E	H	2000	251	20	ND	2	Lovćen	GE06D
Sudina Glava	24	42° 48' 36" N	19° 00' 07" E	H	5000	1142	30	ND	5	MNE-C	SEDDIF/AI

dodaju se respektivno sljedeći redovi:

Kruče	35	41° 59' 18" N	19° 09' 47" E	H	5000	314	40	D	1	Lovćen	[GE06D]
Kruče	27	41° 59' 18" N	19° 09' 47" E	H	5000	314	40	D	2	Lovćen	[GE06D]
Vinići	24	42° 36' 58" N	19° 05' 15" E	H	294	400	30	D	1	MNE-C	[GE06D]

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0505-3015/2
Podgorica, 09. 07. 2020. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Predsjednik Savjeta,
Branko Kovijanić, s.r.

Obrazloženje

Članom 11 tačka 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) utvrđeno je da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu, a članom 14 stav 1 tačka 4 utvrđeno je da Savjet Agencije donosi planove raspodjele radio-frekvencija.

Članom 98 stav 1 Zakona o elektronskim komunikacijama propisano je da se planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radio-frekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra. Stavom 4, tačka 3 istog člana propisuje se da je planove raspodjele radio-frekvencija Agencija dužna da dostavi na saglasnost regulatornom organu nadležnom za oblast audio-vizuelnih medijskih usluga, u vezi planova koji se odnose na radio-frekvencijske opsege koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni radio-difuznoj službi. Članom 98, stav 5 Zakona, utvrđeno je da se planovi raspodjele radio-frekvencija objavljaju u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije.

Agenciji se obratilo privredno društvo „Radio-difuzni centar“ d.o.o. Podgorica zahtjevom broj 1905 od 27.05.2020. godine za dopunu Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme ("Službeni list CG", br. 16/18, 70/18 i 16/19). Kako se u zahtjevu navodi, pomenuti subjekat nastoji da u kontinuitetu proširuje zonu servisa za digitalnu zemaljsku televiziju, širenjem mreže MUX1 i MUX2, u cilju postizanja veće pokrivenosti stanovništava za potrebe televizijskih programa nacionalnog javnog servisa kao i drugih emitera, zbog čega se predmetnim zahtjevom traži dopuna plana raspodjele odgovarajućim radio-frekvencijama na lokacijama Kruče u opštini Ulcinj i Vinići u opštini Danilovgrad, koje ranije nijesu bile predviđene Planom raspodjele.

Agencija je razmotrla predmetni zahtjev i nakon sprovedene analize utvrdila mogućnost dopune Plana raspodjele, u cilju obezbjeđivanja pokrivenosti signalom mreža sa nacionalnim pokrivanjem cijelokupne teritorije Crne Gore MUX1 i MUX2, za što veći procenat stanovništa na teritoriji opština Ulcinj i Danilovgrad, pri čemu nijesu ugrožena prava drugih korisnika radio-frekvencija iz predmetnog opsega. Nakon dobijanja saglasnosti na predloženu dopunu Plana raspodjele od strane Agencije za elektronske medije, broj 01-500/2 od dd. 01. 07. 2020. godine, Agencija je donijela Odluku o dopuni Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

1639.

Na osnovu člana 62 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list Crne Gore”, br. 2/18 i 34/19) i člana 6 Odluke o obrazovanju Službe Predsjednika Crne Gore („Sl. list Crne Gore”, broj 75/15), donosim

R J E Š E Nj E
O IMENOVANJU SAVJETNICE PREDSJEDNIKA CRNE GORE ZA SARADNJU SA
DRŽAVnim ORGANIMA

Za savjetnicu Predsjednika Crne Gore za saradnju sa državnim organima imenujem Natašu Pešić.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-2184

Podgorica, 30.11.2020. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.